

ZIRAAT BANK MONTENEGRO A.D.

**FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI
ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2016.
I IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA**

ZIRAAT BANK MONTENEGRO A.D.

Finansijski izvještaji za godinu završenu 31. decembra 2016.

Sadržaj

Izvještaj nezavisnog revizora

| | |
|------------------------------------|------|
| Bilans uspjeha | 1 |
| Bilans stanja | 2 |
| Iskaz o promjenama na kapitalu | 3 |
| Iskaz o novčanim tokovima | 4 |
| Napomene uz finansijske izvještaje | 5-54 |

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Aкционарима Ziraat Bank Montenegro AD Podgorica

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja Ziraat Bank Montenegro AD Podgorica (u daljem tekstu "Banka") koji uključuju bilans stanja sa stanjem na dan 31. decembra 2016. godine i bilans uspjeha, iskaz o promjenama na kapitalu i iskaz o tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan, pregled značajnih računovodstvenih politika i druge napomene uz finansijske izvještaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje ovih finansijskih izvještaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore i propisima Centralne banke Crne Gore koji regulišu finansijsko izvještavanje banaka, kao i za interne kontrole za koje rukovodstvo smatra da su neophodne za sastavljanje finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajno pogrešno prikazivanje nastalo uslijed pronevjere ili greške.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da na osnovu izvršene revizije izrazimo mišljenje o ovim finansijskim izvještajima. Reviziju finansijskih izvještaja izvršili smo u skladu sa propisima u oblasti revizije važećim u Crnoj Gori. Ovi propisi zahtijevaju da postupamo u skladu sa načelima profesionalne etike i da planiramo i izvršimo reviziju na način koji nam omogućava da steknemo razumno uvjerenje da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajno pogrešno prikazivanje.

Revizija podrazumijeva primjenu postupaka radi pribavljanja revizorskih dokaza o iznosima i objelodanjivanjima sadržanim u finansijskim izvještajima. Izbor postupaka zavisi od revizorskog prosuđivanja, uključujući procjenu rizika od nastanka materijalno značajnog pogrešnog prikazivanja u finansijskim izvještajima, nastalog uslijed pronevjere ili greške. Pri procjeni ovih rizika, revizor uzima u obzir interne kontrole relevantne za sastavljanje i realno i objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja Banke u cilju odabira adekvatnih revizorskih postupaka u datim okolnostima, a ne za potrebe izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola Banke. Revizija takođe obuhvata ocjenu adekvatnosti primijenjenih računovodstvenih politika i prihvatljivosti računovodstvenih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocjenu opštег prikaza finansijskih izvještaja.


Vjerujemo da su revizorski dokazi koji smo pribavili dovoljan i adekvatan osnov za izražavanje mišljenja.

Mišljenje

Prema našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju realno i objektivno finansijski položaj Ziraat Bank Montenegro AD Podgorica sa stanjem na dan 31. decembra 2016. godine, rezultate njenog poslovanja i novčane tokove za godinu završenu na taj dan, u skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore i propisima Centralne banke Crne Gore koji regulišu finansijsko izvještavanje banaka.


Biljana Bogovac

Ovlašćeni revizor




PricewaterhouseCoopers d.o.o. Podgorica

Podgorica, 25. maj 2017. godine

PricewaterhouseCoopers d.o.o., The Capital Plaza, Džordža Vašingtona 98, 20000 Podgorica, Crna Gora
T: +382 20 234 352, F: +382 20 234 324, www.pwc.com/mne

ZIRAAT BANK MONTENEGRO**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2016. godine**

(svi iznosi su izraženi u EUR 'ooo osim ako nije drugačije naznačeno)

BILANS USPJEHA**U periodu od 1. januara do 31. decembra 2016. godine
(Iznosi u hiljadama EUR)**

| | <u>Napomena</u> | <u>2016.</u> | <u>2015.</u> |
|---|-----------------|----------------|----------------|
| Prihodi od kamata | 2.3;3 | 916 | 60 |
| Rashodi od kamata | 2.3;3 | (215) | (1) |
| NETO PRIHODI OD KAMATA | | 701 | 59 |
| Troškovi obezvrđenja | 2.8e; 4 | (18) | (2) |
| Troškovi rezervisanja | 2.8e; 5 | (5) | - |
| Prihodi od naknada i provizija | 2.3; 6 | 89 | 9 |
| Rashodi naknada i provizija | 2.3; 6 | (46) | (65) |
| NETO PRIHODI/(RASHODI) OD NAKNADA | | 43 | (56) |
| Neto dobici/(gubici) od investicionih HOV | 7 | 26 | (22) |
| Neto dobici od kursnih razlika | 8 | 2 | - |
| Troškovi zaposlenih | 9 | (956) | (484) |
| Opšti i administrativni troškovi | 10 | (601) | (398) |
| Troškovi amortizacije | 11 | (339) | (118) |
| Ostali rashodi | 13 | (28) | (2) |
| OPERATIVNI GUBITAK | | (1.175) | (1.023) |
| Porez na dobit | 14 | (2) | (22) |
| NETO GUBITAK | | (1.177) | (1.045) |

U Podgorici,

10. april 2017. godine

Jelena Božović
 Jelena Božović
 Rukovodilac sektora računovodstva
 Izvještavanja i budžetiranja



Mustafa Šenman
 Mustafa Šenman
 Glavni izvršni direktor,
Goran Bakić
 Goran Bakić
 Izvršni direktor

ZIRAAT BANK MONTENEGRO
Finansijski iskazi za godinu završenu 31. decembra 2016. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR 'ooo osim ako nije drugačije naznačeno)

BILANS STANJA
Na dan **31. decembra 2016. godine**
(U hiljadama EUR)

| | Napomena | 31. decembra 2016. | 31. decembra 2015. |
|--|-----------|--------------------------|--------------------------|
| SREDSTVA | | | |
| Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka | 2.7; 15 | 3.140 | 1.437 |
| Krediti i potraživanja od banaka | 2.8; 16 | 1.149 | 4.412 |
| Krediti i potraživanja od klijenata | 2.8; 17 | 32.600 | 2.484 |
| Investicione hartije od vrijednosti | 2.8; 18 | 2.235 | 3.706 |
| - raspoložive za prodaju | 2.8b); 18 | 2.235 | 2.064 |
| - koje se drže do dospijeća | | - | 1.642 |
| Nekretnine, postrojenja i oprema | 2.9; 19 | 398 | 514 |
| Nematerijalna sredstva | 2.11; 20 | 701 | 669 |
| Ostala finansijska potraživanja | 21 | 16 | 5 |
| Ostala poslovna potraživanja | 22 | 15 | 13 |
| UKUPNA SREDSTVA | | 40.254 | 13.240 |
| OBAVEZE | | | |
| Depoziti klijenata | 23 | 10.683 | 701 |
| Pozajmljena sredstva od banaka | 2.12; 24 | 21.533 | 3.400 |
| Rezerve | 25 | 5 | - |
| Tekuće poreske obaveze | 26 | 2 | - |
| Odložene poreske obaveze | 2.6; 27 | 34 | 26 |
| Ostale obaveze | 28 | 86 | 113 |
| UKUPNE OBAVEZE | | 32.343 | 4.240 |
| KAPITAL | | | |
| Akcijski kapital | 2.14; 29 | 10.000 | 10.000 |
| Ostale rezerve | | 133 | 45 |
| Akumulirani gubitak | | (1.045) | - |
| Gubitak tekuće godine | | (1.177) | (1.045) |
| UKUPAN KAPITAL | | 7.911 | 9.000 |
| UKUPNI KAPITAL I OBAVEZE | | 40.254 | 13.240 |
| VANBILANSNA EVIDENCIJA | 30 | 24.497 | 3.376 |

U Podgorici,

10. april 2017. godine

Jelena Božović
Jelena Božović
Rukovodilac sektora računovodstva
Izvještavanja i budžetiranja

Mustafa Šenman
Glavni izvršni direktor
Goran Bakić
Izvršni direktor




ZIRAAT BANK MONTENEGRO
Finansijski iskazi za godinu završenu 31. decembra 2016. godine
(svi iznosi su izraženi u EUR 'ooo osim ako nije drugačije naznačeno)

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU
U periodu od 1. januara do 31. decembra 2016. godine
(U hiljadama EUR)



| U hiljadama EUR | Akcijiski kapital | Ostale rezerve | Akumulirani gubitak | Ukupno |
|--|--------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| Stanje, 1. januara 2015. godine | 10.000 | - | - | 10.000 |
| Efekti promjena od vrijednosti HoV raspoloživih za prodaju | - | 45 | - | 45 |
| Gubitak tekuće godine | - | - | (1.045) | (1.045) |
| Stanje, 31. decembra 2015. godine | 10.000 | 45 | (1.045) | 9.000 |
| Stanje, 1. januara 2016. godine | 10.000 | 45 | (1.045) | 9.000 |
| Akcijiski kapital | - | - | - | - |
| Efekti promjena od vrijednosti HoV raspoloživih za prodaju | - | 88 | - | 88 |
| Gubitak tekuće godine | - | - | (1.177) | (1.177) |
| Stanje, 31. decembra 2016. godine | 10.000 | 133 | (2.222) | 7.911 |

U Podgorici,

10. april 2017. godine


Jelena Božović
Jelena Božović
Rukovodilac sektora računovodstva
Izvještavanja i budžetiranja




Mustafa Šenman
Glavni izvršni direktor

Goran Bakić
Izvršni direktor

ZIRAAT BANK MONTENEGRO**Finansijski iskazi za godinu završenu 31. decembra 2016. godine**

(svi iznosi su izraženi u EUR 'ooo osim ako nije drugačije naznačeno)

ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE
U periodu od 1. januara do 31. decembra 2016. godine
(U hiljadama EUR)

| | 2016. | 2015. |
|--|-----------------|----------------|
| TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | |
| Prilivi po osnovu kamata i slični prihodi | 672 | 48 |
| Odlivi po osnovu kamata i slični prihodi | (129) | (1) |
| Prilivi po osnovu naknada i provizija | 61 | 15 |
| Odlivi po osnovu naknada i provizija | (46) | (87) |
| Odlivi po osnovu zarada zaposlenih i troškova za dobavljače | (1.568) | (810) |
| Povećanje kredita i ostale aktive | (30.004) | (2.490) |
| Prilivi po osnovu depozita | 9.928 | 701 |
| Neto odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti | (21.086) | (2.624) |
| GOTOVINSKI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA | | |
| Kupovina nekretnina i opreme | (11) | (562) |
| Kupovina nematerijalnih ulaganja | (245) | (739) |
| Državni zapisi i obveznice | 1.690 | (3.636) |
| Neto prilivi/(odlivi) gotovine iz aktivnosti investiranja | 1.434 | (4.937) |
| TOKOVI GOTOVINE IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI | | |
| Povećanje pozajmljenih sredstava | 18.100 | 3.400 |
| Emisija običnih akcija | - | 10.000 |
| Neto prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja | 18.100 | 13.400 |
| Efekat kursnih razlika na gotovinu i gotovinske ekvivalente | 2 | |
| Neto smanjenje gotovine i gotovinskih ekvivalenta | (1.550) | (4.161) |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda | 5.839 | 10.000 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda | 4.289 | 5.839 |

U Podgorici,

10.april 2017. godine

Jelena Božović
 Rukovodilac sektora računovodstva
 Izvještavanja i budžetiranja



Mustafa Šenman
 Glavni izvršni direktor
 Goran Bakić
 Izvršni direktor

1. Osnivanje i poslovna politika Banke

Ziraat Bank Montenegro AD (u daljem tekstu: Banka) je osnovana 2015. godine, a 20.05.2015. godine je registrovana kao akcionarsko društvo kod Centralnog registra privrednih subjekata u Podgorici.– registarski broj 4-0009452.

Banka je kod Komisije za hartije od vrijednosti upisana u Registar emitentata hartija od vrijednosti pod brojem 02/10e-5/2-15 od 08.05.2015. godine (Rješenje broj 02/10e-5/2-15).

Svoje finansijsko poslovanje Banka obavlja preko transakcionog računa broj 907-ooooooooo57501-83 kod Centralne banke Crne Gore – Platni promet.

U skladu sa Zakonom o bankama, Ugovorom o osnivanju, Statutom i Rješenjem Centralne banke Crne Gore, Banka obavlja sljedeće poslove:

- 1) Izdavanje garancija i preuzimanje drugih vanbilansnih obaveza;
- 2) Kupovinu, prodaju i naplatu potraživanja (faktoring, forfeting i dr.);
- 3) Izdavanje, obradu i evidentiranje platnih instrumenata;
- 4) Platni promet u zemlji i sa inostanstvom;
- 5) Finansijski lizing;
- 6) Poslove sa hartijama od vrijednosti;
- 7) Trgovanje u svoje ime i za svoj račun ili za račun klijenta:
 - Stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove
 - Finansijskim derivatima
- 8) Depo poslove;
- 9) Izradu analiza i davanje informacija i savjeta o kreditnoj sposobnosti privrednih društava, preduzetnika i drugim pitanjima u vezi poslovanja;
- 10) Iznajmljivanje

Banka ima sjedište u Podgorici i obavlja svoje aktivnosti posredstvom ekspoziture koja se nalazi u Bulevaru Ivana Crnojevića br. 101.

Na dan 31. decembra 2016. godine Banka je imala 30 zaposlenih radnika

Bankom upravlja akcionar, u skladu sa zakonom i Statutom Banke. Organi upravljanja Bankom su Skupština akcionara koju čine akcionar Banke i Odbor direktora koji imenuje Skupština akcionara. Odbor direktora Banke ima 5 članova.

Upravu banke čine glavni izvršni direktor i izvršni direktor (članovi Uprave). Glavni izvršni direktor predstavlja i zastupa Banku i zadužen je da na dnevnoj osnovi koordinira i prati izvršavanje poslova u Banci i rad zaposlenih Banke.

Stalno tijelo Odbora direktora je Odbor za reviziju.

Organi Odbora direktora su:

- Odbor za reviziju
- Odbor za upravljanje bilansnim odnosima i kapitalom (ALCO),
- Kreditni odbori,
- Ostali odbori koje Uprava formira za pojedina pitanja.

2. Pregled osnovnih računovodstvenih politika

Osnovne računovodstvene politike primijenjene za sastavljanje ovih utvrđenih finansijskih izvještaja navedene su u daljem tekstu.

2.1 Osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja

Finansijski izvještaji sastavljeni su u skladu sa računovodstvenom regulativom koja se primjenjuje na finansijsko izvještavanje banaka u Crnoj Gori.

Banka ima obavezu da vodi svoje računovodstvene evidencije i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore („Sl. list CG”, br. 52/16) i u skladu sa regulativom Centralne banke Crne Gore relevantnom za finansijsko izvještavanje banaka.

Finansijski izvještaji Banke su pripremljeni su u skladu sa Odlukom o sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja finansijskih izvještaja banaka ("Sl. list CG", br. 15/2012 i 18/2013).

Prilikom sastavljanja ovih finansijskih izvještaja Banka je primijenila politike koje su u skladu sa propisima Centralne banke Crne Gore, koji se u dijelu evidentiranja potraživanja za koje su se stekli uslovi za isključivanje iz bilansa Banke i formatu prezentacije finansijskih izvještaja, razlikuju od zahtjeva MSFI i MRS primjenljivih na dan 31. decembra 2016. godine.

Zbog potencijalno značajnih efekata koje gore navedena pitanja mogu imati na realnost i objektivnost finansijskih izvještaja Banke, priloženi finansijski izvještaji se ne mogu tretirati kao finansijski izvještaji sastavljeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Finansijski izvještaji su sastavljeni u skladu sa konvencijom istorijskog troška, osim ako je drugačije navedeno u računovodstvenim politikama. Banka je u sastavljanju ovih finansijskih izvještaja primjenjivala računovodstvene politike obrazložene u Napomeni 2.

Zvanična valuta u Crnoj Gori i funkcionalna i izvještajna valuta Banke je Euro (EUR).

Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore i u skladu sa regulativom Centralne banke Crne Gore relevantnom za finansijsko izvještavanje banaka zahtjeva primjenu izvjesnih ključnih računovodstvenih procjena. Ono, takođe, zahtjeva da Rukovodstvo koristi svoje prosuđivanje u primjeni računovodstvenih politika Banke. Oblasti koje zahtijevaju prosuđivanje većeg stepena ili veće složenosti, odnosno oblasti u kojima pretpostavke i procjene imaju materijalni značaj za finansijske izvještaje objelodanjeni su u napomeni 2.17.

2. Pregled osnovnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.1 Osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja (nastavak)

2.2 Koncept nastavka poslovanja

Finansijski izvještaji su pripremljeni na bazi koncepta nastavka poslovanja koji podrazumijeva da će Banka nastaviti sa poslovanjem u predvidljivoj budućnosti.

2.3 Prihodi i rashodi od kamata i naknada

Prihodi i rashodi od kamata se priznaju u bilansu uspjeha za sve kamatonosne dužničke instrumente, korištenjem metode efektivne kamatne stope, na vremenskoj osnovi, u skladu sa uslovima obligacionog odnosa, koji su definisani ugovorom između Banke i komitenta.

Metoda efektivne kamatne stope je metoda obračuna troškova amortizovane vrijednosti finansijskog sredstva ili finansijske obaveze i rasporeda kamatnih prihoda ili kamatnih rashoda tokom relevantnog perioda. Efektivna kamatna stopa je stopa koja umanjuje buduće gotovinske isplate ili uplate, kroz očekivano vrijeme trajanja finansijskog instrumenta ili, kada je to prikladno, kraći period, bilanske vrijednosti finansijskog sredstva ili obaveze. Obračun uključuje sve plaćene i primljene naknade između strana u ugovoru, koje su sastavni dio efektivne kamatne stope, troškove transakcije i sve druge premije ili diskonte.

Prihodi i rashodi od naknada nastali su pružanjem, odnosno korišćenjem bankarskih usluga, a u bilansu uspjeha se priznaju u trenutku pružanja, odnosno korišćenja usluga. Ovi prihodi i rashodi se takođe iskazuju po sektorskoj pripadnosti klijenata čija sredstva banka koristi.

Naknade za odobrene i primljene kredite se smatraju sastavnim dijelom kontinuiranog angažovanja kod rezultujućeg finansijskog instrumenta i priznaju se kao korekcija efektivnog prinosa tokom perioda trajanja kredita, primjenom efektivne kamatne stope.

Prihodi i rashodi od naknada uključuju i naknade za garancije koje je Banka izdala u korist klijenata, naknade za usluge obavljanja platnog prometa u zemlji i sa inostranstvom, naknade za posredničke i druge usluge koje Banka pruža. Rashode od naknada čine i rashodi naknada po osnovu osiguranja depozita.

2. Pregled osnovnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.4 Preračunavanje deviznih iznosa

a) Funkcionalna i valuta prikazivanja

Stavke uključene u finansijske izvještaje se odmjeravaju korištenjem valute primarnog privrednog okruženja u kom Banka posluje (funkcionalna valuta).

Finansijski izvještaji su prikazani u EUR koji predstavlja funkcionalnu valutu i valutu prikazivanja.

b) Transakcije i stanja

Transakcije nastale u stranoj valuti preračunate su u EUR primjenom deviznih kurseva važećih na dan poslovne transakcije.

Monetarna sredstva i obaveze iskazani u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u EUR po srednjem kursu koji je važio na taj dan. Nemonetarne stavke odmjerene po istorijskom trošku u stranoj valuti, preračunate su u EUR po važećem kursu strane valute na dan transakcije.

Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preračunom poslovnih transakcija u stranoj valuti i iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza iskazanih u stranim valutama, priznaju se u bilansu uspjeha.

2. Pregled osnovnih računovodstvenih politika (nastavak)**2.5 Porez na dobit**

Trošak poreza na dobit se temelji na oporezivoj dobiti poslovne godine i sastoje se od tekućeg i odloženog poreza.

Tekući porez

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica (Službeni list RCG br. 65/2001, 12/2002, 80/2004, Službeni list CG br. 40/2008, 86/2009, 14/2015), primjenom propisane stope na iznos oporezive dobiti iskazane u Poreskom bilansu. Iznos oporezive dobiti se utvrđuje usaglašavanjem dobiti iskazane u bilansu uspjeha, za iznose prihoda i rashoda, na način definisan poreskim propisima.

Porez na dobit pravnih lica obračunava se primjenom proporcionalne stope od 9% na ukupno iskazanu dobit u poreskom bilansu.

Zakon o porezu na dobit utvrđuje da gubitak po osnovu poreskog bilansa u tekućoj godini ne može da se prenese unazad. Međutim, gubici po poreskom bilansu tekuće godine mogu da smanje oporezivu dobit budućeg perioda (izuzev ako gubitak proističe iz kapitalnih gubitaka ili dobitaka), ali u periodu ne dužem od 5 godina.

Odloženi porezi

Odloženi porezi se obračunavaju na privremene razlike između poreske osnovice sredstava i obaveza, i njihove knjigovodstvene vrijednosti iskazane u finansijskim izvještajima Banke.

Odložene poreske obaveze se priznaju za sve oporezive privremene razlike između poreske osnove sredstava i obaveza na dan bilansa stanja i njihovih iznosa iskazanih za svrhe finansijskog izvještavanja, a što će rezultirati oporezivim iznosima u budućim periodima.

Odložena poreska sredstva priznaju se za sve odbitne privremene razlike, neiskorišćena poreska sredstva i neiskorišćene poreske gubitke, do iznosa za koji je verovatno da će budući oporezivi dobici biti dovoljni da omoguće realizaciju (iskorišćenje) odbitnih privremenih razlika, neiskorišćenih poreskih sredstava i neiskorišćenih poreskih gubitaka. Iskazani iznos odloženih poreskih sredstava utvrđuje se na dan bilansa stanja i umanjuje se do iznosa za koji više nije vjerovatno da će dovoljan oporezivi dobitak biti na raspolaganju, kako bi se omogućilo korišćenje svih ili dijela odloženih poreskih sredstava.

Banka obračunava odložene poreze po osnovu:

- razlike između knjigovodstvene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja, koja je iskazana u finansijskim izvještajima i njihove poreske vrijednosti. Razlika je rezultat primjene različitih metoda i stopa obračuna amortizacije za potrebe finansijskog izvještavanja i za poreske svrhe;
- promjene fer vrijednosti finansijskih instrumenata raspoloživih za prodaju.

Odloženi porezi koji se odnose na naknadno mjerjenje fer vrijednosti hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju obračunavaju se direktno na teret ili u korist kapitala i prenose se u bilans uspjeha istovremeno sa dobitkom/gubitkom od naknadnog mjerjenja fer vrijednosti.

Odloženi porezi su obračunati primjenom stope od 9%.

2. Pregled osnovnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.6 Zarada po akciji

a) Osnovna zarada po akciji

Banka izračunava i objavljuje zaradu po akciji u skladu sa MRS 33. Osnovna zarada po akciji izračunava se dijeljenjem dobiti / gubitka koji pripada akcionarima Banke sa ponderisanim prosječnim brojem redovnih akcija za period.

Banka nema druge potencijalno umanjujuće obične akcije kao što su konvertibilni dug i opcije na akcije.

2.7 Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju stanja sa rokom dospijeća kraćim od tri mjeseca od dana pribavljanja, uključujući gotovinu, novčana sredstva na računima kod Centralne banke Crne Gore i sredstva kod domaćih i inostranih banaka.

Banka iskazuje depozite i kod drugih banaka i to: kod inostranih banaka preko kojih obavlja naplatu i plaćanja u poslovanju sa inostranstvom i kod domaćih banaka preko kojih obavlja poslove razmjene. Banka na depozite kod CBCG izdvaja obaveznu rezervu u skladu sa propisima Centralne Banke i evidentira korišćenje obavezne rezerve.

a) Obavezna rezerva

Obračun, izdvajanje i korištenje sredstava obavezne rezerve kod CBCG je propisano Odlukom o obaveznoj rezervi banaka kod Centralne banke Crne Gore. Početkom oktobra 2011. godine stupila je na snagu nova Odluka Centralne banke Crne Gore o obaveznoj rezervi banaka kod CBCG (Sl.list CG br.35/11) na osnovu koje se obavezna rezerva obračunava primjenom stope 9,5% na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti ugovoreni sa ročnošću do jedne godine, odnosno do 365 dana, 8,5% - na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine, odnosno preko 365 dana. Na depozite koji su ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine, odnosno preko 365 dana, koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od jedne godine, odnosno kraćem od 365 dana, primjenjuje se stopa 9,5%.

Odlukom o dopuni Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod CBCG ("Sl. list CG", br. 35/11, 2/12, 57/13, 52/14, 73/15, 33/16) bankama se, ujedno, daje mogućnost da mogu do 25% obavezne rezerve držati u obliku državnih zapisa koje je emitovala Crna Gora, kao i mogućnost da, u slučaju potreba za održavanjem dnevne likvidnosti, mogu koristiti do 50% izdvojenih sredstava obavezne rezerve. Banka nije iskoristila mogućnost investiranja 25%, sredstava obavezne rezerve u državne zapise Crne Gore, i nije koristila sredstva obavezne rezerve za održavanje dnevne likvidnosti. Banka je sredstva obavezne rezerve od početka poslovanja držala na računu u zemlji i u inostranstvu. Na 25% izdvojenih sredstava obavezne rezerve Centralna banka plaća Banci mjesечно naknadu obračunatu po stopi od EONIA umanjenoj za 10 baznih poena na godišnjem nivou, s tim da ova stopa ne može biti manja od nule. Banka u toku 2016. godine nije ostvarila prihod po ovom osnovu.

2. Pregled osnovnih računovodstvenih politika (nastavak)**2.8 Finansijski instrumenti**

Banka je klasifikovala finansijska sredstva u sledeće kategorije: finansijska sredstva raspoloživa za prodaju, finansijska sredstva koje se drže do dospeća i krediti i potraživanja.

Rukovodstvo Banke vrši klasifikaciju finansijskih instrumenata pri inicijalnom priznavanju.

Finansijska sredstva se inicijalno vrednuju po fer vrednosti, uvećanoj za troškove transakcija (izuzev finansijskih sredstava ili finansijskih obaveza koje se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha), koji su direktno pripisivi nabavci ili emitovanju finansijskog sredstva ili finansijske obaveze.

Finansijska sredstva i finansijske obaveze se evidentiraju u bilansu stanja Banke, od momenta kada se Banka ugovornim odredbama vezala za instrument. Kupovina ili prodaja finansijskih sredstava na "regularan način" priznaje se primenom obračuna na datum poravnjanja, odnosno datum kada je sredstvo isporučeno drugoj strani.

Finansijska sredstva prestaju da se priznaju kada Banka izgubi kontrolu nad ugovorenim pravima nad tim instrumentima, što se dešava kada su prava korišćenja instrumenata realizovana, istekla, napuštena ili ustupljena. Finansijska obaveza prestaje da se priznaje kada je obaveza predviđena ugovorom ispunjena, otkazana ili istekla.

a) Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

Hartije od vrednosti koje su namjenjene da se drže na neodređeni vremenski period, a koje mogu biti prodate uslijed potrebe za obezbjedjenjem likvidnosti ili izmjena u kamatnim stopama, kursevima stranih valuta ili cijena kapitala, klasifikuju se kao "hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju".

Naknadno vrednovanje HoV-a koje su raspoložive za prodaju vrši se po osnovu promjene fer vrijednosti uslijed fluktuacija cijena na organizovanom tržištu kao i po osnovu obezvrjeđenja uzrokovano postojanjem objektivnih dokaza za obezvrjeđenje finansijskog sredstva.

Fluktuacije fer vrednosti HoV raspoloživih za prodaju evidentiraju se direktno u kapital, sve do isknjižavanja ili gubitka uslijed obezvrjeđenja, kada se kumulirani prihod ili rashod, prethodno priznat u okviru kapitala priznaje u bilansu uspeha. Međutim, kamata izračunata korišćenjem metode efektivne kamatne stope priznaje se u bilansu uspeha. Dividende se priznaju u bilansu uspeha kada se uspostavi pravo datog lica da primi isplatu.

Fer vrijednost hartija od vrijednosti koje se kotiraju na berzi zasniva se na tekućim cijenama ponude. Ukoliko tržište nekog finansijskog sredstva (i tržište hartija od vrednosti koje se ne kotiraju na berzi) nije aktivno, Banka utvrđuje fer vrijednost tehnikama procijene. To uključuje primjenu nedavnih transakcija između nezavisnih strana, pozivanje na druge instrumente koji su suštinski isti, analizu diskontovanih novčanih tokova i druge tehnike vrijednovanja.

2. Pregled osnovnih računovodstvenih politika (nastavak)**2.8 Finansijski instrumenti (nastavak)****b) Finansijska sredstva koja se drže do dospeća**

Hartije od vrijednosti koje se drže do dospeća su finansijska sredstva sa fiksnim plaćanjima ili plaćanjima koja mogu da se utvrde i sa fiksnim dospećem, za koje Banka ima pozitivnu namjeru i sposobnost da ih drži do dospeća. Ako Banka odluči da proda više od beznačajne sume ovih sredstava koja se drže do dospeća, cela kategorija će biti reklasifikovana kao raspoloživa za prodaju, a Banci neće biti dozvoljeno da klasifikuje investicije kao sredstva koja se drže do dospeća u tekućoj i naredne dve godine.

Nakon inicijalnog priznavanja, hartije od vrijednosti koje se drže do dospeća evidentiraju se po amortizovanoj vrednosti korišćenjem metoda efektivne kamatne stope, umanjenoj za ispravke vrijednosti, odnosno gubitak po osnovu obezvrijđenja. Amortizovana vrednost obračunava se uzimajući u obzir sve diskonte ili premije pri kupovini u toku perioda dospeća.

Iznos gubitka uslijed obezvrijđenja hartija od vrijednosti koje se drže do dospeća obračunava se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti ulaganja i sadašnje vrednosti očekivanih tokova gotovine diskontovanih po originalnoj kamatnoj stopi ulaganja i iskazuje se u bilansu uspeha.

c) Krediti i potraživanja

Krediti i potraživanja su nederativna finansijska imovina sa fiksnim ili odredivim otplatama koja nije kotirana na aktivnom tržištu i koju Banka ne namjerava da proda odmah ili u bliskoj budućnosti. Nastaju kada Banka direktno obezbjedi novčana sredstva ili pruži usluge dužniku bez namjere da trguje potraživanjem. Krediti i potraživanja se sastoje od plasmana datih klijentima i odobreni bankama.

Krediti i potraživanja se inicijalno mjere po fer vrijednosti uvećanoj za direktne transakcione troškove, a naknadno po amortizovanoj vrijednosti primjenom metoda efektivne kamatne stope. Amortizovana vrijednost se obračunava uzimajući u obzir sve troškove izdavanja kao i popuste ili premije prilikom izmirenja. Krediti i potraživanja se iskazuju u neto iznosu umanjenom za pojedinačnu i grupnu ispravku vrijednosti.

Na svaki izveštajni datum Banka kvartalno procjenjuje da li postoji objektivan dokaz obezvrijđenja finansijskog sredstva ili grupe finansijskih sredstava. Gubici po osnovu obezvrijđenja se priznaju samo ako postoji objektivan dokaz o obezvrijđenju kao rezultat jednog ili više događaja koji su nastali nakon početnog priznavanja sredstva i kada isti utiču na procenjene buduće novčane tokove finansijskog sredstva ili grupe finansijskih sredstava koji mogu biti pouzdano procjenjeni.

Otpis nenaplativih potraživanja vrši se na osnovu odluka suda i Odbora direktora Banke kada nema realne mogućnosti za naplatu i kada su svi instrumenti obezbijedenja naplate kredita aktivirani.

Gubici nastali po osnovu umanjenja vrijednosti kredita i potraživanja, kao i ostalih finansijskih sredstava, evidentirani su u bilansu uspeha.

Za djelimično nadoknadive plasmane formiraju se rezervacije u visini gubitaka od umanjenja vrijednosti potraživanja. Rezervacije za identifikovane gubitke za bilansna potraživanja formiraju se na teret rashoda perioda i iskazuju u vidu umanjenja imovine.

Pojedinačna i grupna ispravka vrijednosti se formira umanjenjem knjigovodstvene vrijednosti kredita i potraživanja kod kojih je identifikovano obezvrijđenje da bi se njihova knjigovodstvena vrijednost svela na nadoknadivi iznos.

2. Pregled osnovnih računovodstvenih politika (nastavak)**2.8 Finansijski instrumenti (nastavak)****e) Obezvrjeđenje kredita i plasmana**

Centralna banka Crne Gore je donijela Odluku o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom u bankama („Sl. list CG“ br. 22/12, 55/12 i 57/13), koja se primjenjuje od 1. januara 2013. godine, i koja podrazumijeva primjenu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja prilikom vrednovanja i iskazivanja stavki vanbilansne aktive i vanbilansnih stavki. Shodno navedenoj Odluci, Banka je utvrdila metodologiju za procjenu obezvrjeđenja bilansne aktive i vjerovatnog gubitka po vanbilansnim stavkama. Banka metodologiju dosljedno primjenjuje, preispituje najmanje jednom godišnje i po potrebi prilagođava rezultatima preispitivanja, kao i prilagođava pretpostavke na kojima je metodologija zasnovana.

Procjena obezvrjeđenja se bazira na nastalim gubicima, umjesto na očekivanim ili budućim gubicima. Obezvređenje se priznaje isključivo u trenutku nastajanja. Prema MRS-u 39, finansijskoj imovini ili grupi finansijske imovine je umanjena vrijednost i nastao je gubitak ako i samo ako postoji objektivan dokaz umanjenja vrijednosti koji je nastao kao rezultat jednog ili više događaja gubitka koji su se dogodili nakon inicijalnog priznavanja imovine („događaj gubitka“) a taj događaj gubitka je imao mjerljivi uticaj na procijenjene buduće novčane tokove te finansijske imovine. Mogući ili očekivani budući trendovi koji mogu dovesti do gubitka u budućnosti ne predstavljaju objektivan dokaz umanjenja vrijednosti.

Banka prvo procjenjuje postoji li objektivni dokaz umanjenja vrijednosti pojedinačno za finansijsku imovinu koja je pojedinačno značajna i pojedinačno ili kolektivno za finansijsku imovinu koja nije pojedinačno značajna.

Ako Banka ocijeni da ne postoji objektivan dokaz umanjenja vrijednosti za individualno procijenjenu imovinu, bez obzira bila ona značajna ili ne, ona se uključuje u grupu finansijske imovine sa sličnim karakteristikama i zatim se vrši grupna procjena umanjenja vrijednosti.

Objektivni dokazi koji ukazuju da je došlo do obezvređenja plasmana uključuju sledeće događaje:

- Značajne finansijske poteškoće dužnika.
- Kršenje ugovorenih uslova ugovora od strane dužnika, kao što su neizmirivanje obaveza po osnovu kamata i / ili glavnice.
- Kašnjenje u izmirivanju obaveza preko 90 dana za bilo koju materijalno značajnu obavezu od tog dužnika prema Banci. Prekoračenja roka dospijeća preko 90 dana smatra se prekoračenjem koje ukazuje na povećan nivo kreditnog rizika.
- Postojanje velike vjerovatnoće da će dužnik ući u proces stečaja ili likvidacije ili restrukturiranja zbog finansijskih poteškoća.
- Restrukturiranje plasmana (pojedinačnih kredita) usled pogoršanja finansijskog stanja dužnika ili produženje roka vraćanja glavnice i / ili umanjenje kamatne stope i / ili naknade.
- Blokada računa dužnika.
- Ekonomski, nacionalni, lokalni, tehnološki ili pravni uslovi koji mogu negativno da utiču na izmirivanje obaveza dužnika (značajno povećanje cijena ulaznih sirovina, smanjenje cijena nekretnina za hipoteke u toj oblasti, druge promene tržišnih uslova u kojima dužnik posluje, promjena regulative koja može negativno da utiče na poslovanje dužnika, tehnološka zastarelost proizvoda koju dužnik proizvodi i slično).

Jedan od ključnih faktora za adekvatno utvrđivanje nivoa obezvređenja jeste određivanje nivoa značajnosti. Banka je prilikom analize portfolija po značajnosti koristila pristup baziran na nivou klijenta. Po ovom pristupu, posmatra se ukupna izloženost prema klijentu, koja se upoređuje sa nivom materijalnosti na dan obračunavanja ispravki.

Pojedinačno značajnim smatra se izloženost prema jednom licu ili grupi povezanih lica iznad 50.000 EUR, kako za kredite odobrene pravnim, tako i za kredite odobrene fizičkim licima. Pojedinačno značajnim smatra se i postojanje docnje u izmirivanju obaveza prema banci po materijalno značajnim iznosima preko 90 dana, iznad utvrđenog praga materijalnosti od 200 EUR za *corporate*, odnosno 20 EUR za *retail* klijente.

Sredstva koja se pojedinačno procjenjuju za obezvrijedjenje i za koja se gubitak pri obezvrijedjenju priznaje ili nastavlja da se priznaje, ne uključuju se u grupno procenjivanje obezvrijedjenja.

Ukoliko postoji objektivni dokaz da je nastao gubitak zbog umanjenja vrijednosti, iznos gubitka se utvrđuje kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti kredita i njegove nadoknadive vrijednosti, koja predstavlja sadašnju vrijednost procenjenih budućih tokova gotovine, diskontovanih po originalnoj efektivnoj kamatnoj stopi za to finansijsko sredstvo.

Kalkulacija sadašnje vrijednosti procenjenih budućih tokova gotovine finansijskog sredstva obezbijedenog kolateralom reflektuje tokove gotovine koji mogu nastati po osnovu realizacije instrumenta obezbjeđenja plaćanja.

Budući tokovi gotovine za grupu finansijskih sredstava koja se kolektivno klasifikuju i procjenjuju za obezvrijedjenje, utvrđuju se na osnovu ugovorenih novčanih tokova sredstva i skustva Banke o prethodnim, istorijskim gubicima za sredstva sa sličnim karakteristikama kreditnog rizika.

Banka u ovom trenutku ne raspolaže sa informacijama o tranziciji klijenata u okviru određenih kategorija jer je relativno skoro počela sa radom i ne raspolaže sa dovoljnim serijama podataka potrebnim za utvrđivanje ovih vrijednosti. Zbog toga se iznos jednogodišnje PD-a procjenjuje na 5% i LGD 45%, što predstavlja standard propisan Basel II standardima. Banka će u budućem periodu razviti procedure o monitoringu prelaska potraživanja iz jedne u drugu klasifikacionu grupu i po isteku određenog vremenskog perioda formirati bazu podataka koja će omogućiti razvijanje matrica tranzicije.

2.9 Osnovna sredstva

Osnovna sredstva iskazuju se po nabavnoj vrijednosti, umanjenoj za ispravku vrijednosti i obezvrijedjenje. Nabavna vrijednost uključuje izdatke koji se direktno pripisuju nabavci osnovnog sredstava.

Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrijednost sredstva ili se priznaju kao posebno sredstvo, samo kada postoji vjerovatnoća da će Banka u budućnosti imati ekonomsku korist od tog sredstva i ako se njegova vrijednost može pouzdano utvrditi. Svi drugi troškovi tekućeg održavanja terete bilans uspjeha finansijskog perioda u kome su nastali.

Zemljište se ne amortizuje. Amortizacija drugih sredstava se obračunava primjenom proporcionalne metode, kako bi se rasporedila njihova nabavna ili revalorizovana vrijednost do njihove rezidualne vrijednosti, tokom njihovog procijenjenog vijeka trajanja koji je prikazan u narednoj tabeli:

| | Godina |
|------------------------------|---------------|
| Građevinski objekti | 40 |
| Računari i računarska oprema | 4 |
| Namještaj | 10 |
| Oprema | 5 |
| Vozila | 4 |

Dobici i gubici po osnovu otuđenja sredstva utvrđuju se iz razlike između novčanog priliva i knjigovodstvene vrijednosti i iskazuju se u bilansu uspjeha.

2. Pregled osnovnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.10 Nematerijalna ulaganja

Licence

Stečene licence iskazuju se po istorijskoj nabavnoj vrijednosti. Licence imaju ograničen vijek trajanja i iskazuju se po nabavnoj vrijednosti, umanjenoj za akumuliranu ispravku vrijednosti. Amortizacija se obračunava primjenom proporcionalne metode, kako bi se troškovi licenci raspodijelili u toku njihovog procijenjenog vijeka upotrebe od 4 godine.

Računarski softver

Troškovi računarskih softvera kapitalizuju se u iznosu troškova nastalih u sticanju i stavljanju u upotrebu. Ovi troškovi se amortizuju tokom njihovog procijenjenog vijeka upotrebe od 4 godine.

2.11 Obaveze po kreditima

Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po fer vrijednosti, bez nastalih troškova. Obaveze po kreditima se naknadno iskazuju po amortizovanoj vrijednosti, sve razlike između priliva sredstava, umanjenog za transakcione troškove i iznosa otplata, priznaju se u bilansu uspjeha u periodu korištenja kredita, primjenom metode efektivne kamatne stope.

Obaveze po kreditima se klasifikuju kao tekuće obaveze, osim ukoliko Banka nema bezuslovno pravo da odloži izmirenje obaveza za najmanje 12 mjeseci nakon dana bilansa stanja.

2.12 Akcijski kapital

Uplaćeni akcionarski kapital Banke predstavlja iznos gotovine uplaćene od strane akcionara za sve obične akcije. Akcionarski kapital Banke čine obične akcije i evidentiraju se kao posebna pozicija u bilansu stanja.

Dividende od akcija evidentiraju se kao obaveza u periodu u kojem je donijeta odluka o njihovoj isplati. Dividende odobrene za godinu nakon datuma bilansa stanja se objelodanjuju u napomeni o događajima nakon datuma bilansa stanja.

2.13 Prebijanje finansijskih instrumenata

Finansijska sredstva i obaveze se prebijaju, a razlika između njihovih suma se priznaje u bilansu stanja, kada postoji zakonom omogućeno pravo da se izvrši prebijanje priznatih iznosa i postoji namjera da se poravnaju na neto bazi, ili da se istovremeno proda sredstvo i namiri obaveza.

2. Pregled osnovnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.14 Rezervisanja za obaveze i troškove

Rezervisanja za obaveze i troškove se priznaju kada su ispunjeni sljedeći uslovi:

- Banka ima važeću zakonsku ili ugovorenou obavezu koja je rezultat prošlih događaja;
- Postoji vjerovatnoća da će podmirenje obaveze iziskivati odliv sredstava, koja stvaraju ekonomske koristi;
- Kada se pouzdano može procijeniti iznos obaveze.

Rezervisanja se odmjeravaju po sadašnjoj vrijednosti očekivanih izdataka potrebnih za izmirenje obaveza, primjenom diskontne stope koja odražava tekuću tržišnu procjenu vremenske vrijednosti novca.

Rezervisanja se razmatraju na datum svakog bilansa stanja i prilagođavaju tako da odražavaju najbolju sadašnju procjenu. Ako više nije vjerovatno da će odliv sredstava koji predstavlja ekonomske koristi biti potreban za namirenje date obaveze, rezervisanje bi trebalo ukinuti preko bilansa uspjeha.

a) Primanja zaposlenih

Kratkoročne naknade zaposlenima uključuju zarade i naknade zarada i doprinose za socijalno osiguranje. Kratkoročne naknade zaposlenima priznaju se kao rashod u periodu u kome su nastale.

Banka i njeni zaposleni su u zakonskoj obavezi da vrše plaćanja u skladu sa definisanim planovima doprinosa Penzionom fondu Crne Gore. Banka nije u obavezi da zaposlenima isplaćuje naknade koje predstavljaju obavezu Fonda. Porezi i doprinosi koji se odnose na definisane planove naknada po osnovu zarada, evidentiraju se kao rashod perioda na koji se odnose.

b) Ostala rezervisanja

Banka, u skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje operativnim rizikom u bankama (Službeni list CG br.24/2009), vrši rezervisanja za operativni rizik i potencijalne gubitke po sudskim sporovima.

2.15 Preuzete i potencijalne obaveze po vanbilansnim stavkama

Kao dio redovnog poslovanja Banka je preuzela ugovorene i potencijalne obaveze po vanbilansnim stavkama kao što su: garancije, obaveze za kreditiranjem i akreditive, te transakcije sa finansijskim instrumentima. Ovi finansijski instrumenti se evidentiraju u bilansu, ako i kada postanu plativi.

Rezervisanja za moguće gubitke po preuzetim i potencijalnim obavezama se formiraju na osnovu procjene mogućih gubitaka, u skladu sa kriterijumima utvrdjenim u Odluci o minimalnim standardima upravljanja kreditnim rizikom u bankama.

2. Pregled osnovnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.16 Transakcije sa licima povezanim sa bankom

Povezana lica sa bankom su lica koja predstavljaju:

- članovi organa banke, akcionari, zaposleni u banci, kao i članovi njihove uže porodice (bračni drugi i djeca),
- pravno lice u kojem lice koje ima kvalifikovano učešće u banci takođe ima kvalifikovano učešće,
- pravno lice u kojem jedno od lica iz al. 1 i 2 ima značajan uticaj ili je lice iz alineje 1 direktor ili član odbora direktora ili drugog odgovarajućeg organa tog pravnog lica,
- lice koje ima učešće u kapitalu ili glasačkim pravima od najmanje 50% u pravnom licu koji ima kvalifikovano učešće u banci;

Prilikom posmatranja svake moguće transakcije sa povezanom stranom pažnja je usmjerena na suštinu odnosa, a ne samo na pravni oblik.

2.17 Ključne računovodstvene procjene i prosuđivanja

Banka vrši procjene i prepostavke o efektima koje će iznosi sredstava i obaveza, sadržani u finansijskim izvještajima, imati u narednoj finansijskoj godini. Procjene i prosuđivanja se kontinuirano vrednuju i zasnivaju na istorijskom iskustvu i drugim faktorima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se vjeruje da će u datim okolnostima biti razumna.

2.17.1 Gubici zbog umanjenja vrijednosti bilansnih i vanbilansnih plasmana

Banka vrši pregled kreditnog portfolia najmanje jednom kvartalno, u cilju procjene umanjenja vrijednosti kreditnih potraživanja. Banka prosudjuje da li postoje pouzdani dokazi koji pokazuju da će doći do smanjenja budućih novčanih tokova od kreditnog portfolia, koji se može identifikovati na pojedinačnim kreditima, a koji mogu uticati na bilans uspjeha.

Metodologija i prepostavke koje se koriste za procjenu iznosa rezervisanja u skladu sa politikom objelodanjeni su u Napomeni 2.8.

2.17.2 Fer vrijednost finansijskih instrumenata

Fer vrijednost predstavlja iznos za koji se neko sredstvo može razmijeniti, odnosno obaveza izmiriti, u nezavisnoj transakciji između obaviještenih i voljnih strana.

Fer vrijednost finansijskih instrumenata, kojima se trguje na aktivnoj berzi se određuju na osnovu objavljene tržišne cijene na datum bilansiranja, tj. cijene koja predstavlja najbolju potražnju za finansijskim sredstvima, odnosno najbolju ponudu za finansijske obaveze.

Fer vrijednost finansijskih instrumenata kojima se ne trguje na aktivnoj berzi se određuje upotrebnim metoda vrednovanja. Metode vrednovanja uključuju upoređenje sa cijenama prilikom zadnjih transakcija, upotrebu metoda diskontovanja budućih novčanih tokova, vrednovanje na osnovu cjenovnih metoda i druge metode.

Te metode odražavaju tržišne uslove na dan vrednovanja i mogu biti različite od tržišnih uslova prije i poslije toga dana. Na dan bilansiranja se provjeravaju metode sa ciljem provjere da li odražavaju tržišne uslove, uključujući razmatranje likvidnosti i primjenu odgovarajućih kreditnih marži. Promjena tih procjena bi uticala na fer vrijednost finansijskih instrumenata namijenjenih trgovaju i finansijskih sredstava za prodaju.

ZIRAAT BANK MONTENEGRO**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2016. godine**

(svi iznosi su izraženi u EUR 'ooo osim ako nije drugačije naznačeno)

2. Pregled osnovnih računovodstvenih politika (nastavak)**2.17 Ključne računovodstvene procjene i prosuđivanja****2.17.3 Sudski sporovi**

Rukovodstvo Banke vrši procjenu iznosa rezervisanja za odliv sredstava po osnovu sudskih sporova na bazi procjene vjerovatnoće da će do odliva sredstava zaista doći prema ugovorenoj ili zakonskoj obavezi iz prošlih perioda.

3 Prihodi i rashodi od kamata

| | 2016 | 2015 |
|---------------------------------|--------------|-------------|
| Prihodi od kamata | | |
| Kratkoročna sredstva - gotovina | 6 | 14 |
| Krediti i pozajmice komitentima | 815 | 3 |
| Hartije od vrednosti | 50 | 25 |
| Ostalo | 45 | 18 |
| Ukupno prihodi od kamata | 916 | 60 |
| Rashodi od kamata | | |
| Pozajmice | (157) | (1) |
| Depoziti | (58) | - |
| Ukupno rashodi od kamata | (215) | (1) |
| Neto prihodi od kamata | 701 | 59 |
| | | |
| | 2016 | 2015 |
| Prihodi od kamata | | |
| Banke | 6 | 14 |
| Država | 200 | 25 |
| Jedinice lokalne samouprave | 25 | |
| Privredna društva | 633 | 2 |
| Fizička lica | 7 | 1 |
| Ostalo | 45 | 18 |
| Ukupno prihodi od kamata | 916 | 60 |
| Rashodi od kamata | | |
| Banke | (157) | (1) |
| Pravna lica | (57) | |
| Fizička lica | (1) | |
| Ukupno rashodi od kamata | (215) | (1) |
| Neto prihodi od kamata | 701 | 59 |

ZIRAAT BANK MONTENEGRO**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2016. godine**

(svi iznosi su izraženi u EUR 'ooo osim ako nije drugačije naznačeno)

4 Troškovi obezvrjeđenja

| | 2016 | 2015 |
|---|-------------|-------------|
| Obezvrjeđenje po kreditima (Napomena 13) | (18) | (2) |
| Ukupno obezvrjeđenje po bilansnim pozicijama | (18) | (2) |

Promjene na ispravkama vrednosti i rezervisanjima u toku 2016. godine bile su sljedeće:

| | Krediti 2016 | Krediti 2015 |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|
| Stanje na dan 01.01. | 2 | - |
| Povećanje rezervi | 18 | 2 |
| Ukidanje rezervi | - | - |
| Stanje na dan 31.12. | 20 | 2 |

5 Troškovi rezervisanja

| | 2016 | 2015 |
|---|-------------|-------------|
| Rezervisanja po osnovu odobrenih neiskorištenih kredita | (2) | - |
| Rezervisanja za garancije | (3) | - |
| Ukupno obezvređenje po bilansnim pozicijama | (5) | - |

| | 2016 | 2015 |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Stanje na dan 01.01. | - | - |
| Povećanje rezervi | 5 | - |
| Ukidanje rezervi | - | - |
| Stanje na dan 31.12. | 5 | - |

ZIRAAT BANK MONTENEGRO**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2016. godine**

(svi iznosi su izraženi u EUR 'ooo osim ako nije drugačije naznačeno)

6. Prihodi i rashodi od naknada i provizija

| | 2016 | 2015 |
|--|-------------|-------------|
| Prihodi od naknada | | |
| Naknade za izvršene usluge | 89 | 9 |
| Ukupno prihodi od naknada | 89 | 9 |
| Rashodi naknada | | |
| Platni promet | (21) | (14) |
| Ostalo | (25) | (51) |
| Ukupno rashodi od naknada | (46) | (65) |
| Neto prihodi/(rashodi) od naknada | 43 | (56) |

7. Neto dobici /gubici od investicionih HOV

Banka je u toku 2016 realizovala prodaju dijela obeveznica Republike Turske (900 hiljada EUR nominalne vrijednosti obveznica) i tom prilikom ostvarila neto dobitak od prodaje u vrijednosti od 26 hiljada EUR.

8. Neto dobici/ gubici od kursnih razlika

Neto dobici od kursnih razlika iznose 2 hiljade EUR i predstavljaju razliku između pozitivnih kursnih razlika u iznosu od 6 hiljada EUR i negativnih kursnih razlika u iznosu od 4 hiljade EUR.

9. Troškovi zaposlenih

| | 2016 | 2015 |
|---|-------------|-------------|
| Troškovi neto zarada | 480 | 254 |
| Porezi, prikezi i doprinosi na zarade | 353 | 193 |
| Naknade članovima Odbora direktora i Odbora za reviziju | 91 | 29 |
| Porez, prikez i doprinosi na naknade Odboru direktora i revizorskog odbor | 13 | 5 |
| Putni troškovi i dnevnice | 18 | 1 |
| Obuka zaposlenih | 1 | 1 |
| Ostali troškovi | - | 1 |
| Ukupno | 956 | 484 |

ZIRAAT BANK MONTENEGRO**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2016. godine**

(svi iznosi su izraženi u EUR 'ooo osim ako nije drugačije naznačeno)

10. Opšti i administrativni troškovi

| | 2016 | 2015 |
|---|-------------|-------------|
| Troškovi zakupnine | 132 | 66 |
| Troškovi popravke | - | 2 |
| Troškovi obezbijeđenja | 37 | 28 |
| Troškovi električne energije | 15 | 6 |
| Troškovi čišćenja | 14 | 6 |
| Troškovi održavanja kompjutera i opreme | 170 | 97 |
| Troškovi održavanja vozila | 2 | 1 |
| Troškovi osiguranja | 5 | 2 |
| Troškovi eksternih kontrola | 103 | 96 |
| Ostale stručne naknade | 4 | 6 |
| Troškovi advokatskih usluga | - | 1 |
| Troškovi vezano za HOV | - | 32 |
| Troškovi smještaja | - | 1 |
| Troškovi telefon | 8 | 2 |
| Troškovi komunikacionih mreža | 42 | 22 |
| Troškovi kancelarijskog materijala | 3 | 4 |
| Pretplate i donacije | 2 | 1 |
| Troškovi reprezentacije | 24 | 12 |
| Troškovi goriva | 6 | 4 |
| Troškovi potrošnog materijala | - | 1 |
| Troškovi štampanja i fotokopiranja | - | 1 |
| Troškovi marketinga | 9 | - |
| Trošak vode | 1 | - |
| Članarine | 16 | 4 |
| Troškovi poštarine | 1 | - |
| Razni troškovi | 7 | 3 |
| Ukupno | | 601 |
| | | 398 |

11. Troškovi amortizacije

| | 2016 | 2015 |
|--|-------------|-------------|
| Nekretnine, postrojenja i oprema (Napomena 19) | 127 | 48 |
| Nematerijalna sredstva (Napomena 20) | 212 | 70 |
| Ukupno | | 339 |
| | | 118 |

ZIRAAT BANK MONTENEGRO**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2016. godine**

(svi iznosi su izraženi u EUR 'ooo osim ako nije drugačije naznačeno)

12. Gubitak po akciji

Osnovni gubitak po akciji izračunava se deljenjem neto gubitka sa ponderisanim prosečnim brojem običnih akcija u toku godine.

| | 2016 | 2015 |
|--|----------------|----------------|
| Gubitak koji pada na teret akcionara | (1.177) | (1.045) |
| Ponderisan prosečan broj običnih akcija izdatih tokom godine | 10.000 | 10.000 |
| Osnovni gubitak po akciji (izražena u EUR po akciji) | (117,7) | (104,5) |

13. Ostali rashodi

| | 2016 | 2015 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Trošak PDV-a | (13) | - |
| Trošak poreza po odbitku | (12) | - |
| Lokalne komunalne takse | (2) | (2) |
| Rashod - Otpis osnovnih sredstava | (1) | - |
| Ukupno | (28) | (2) |

14. Porez na dobit

| | 2016 | 2015 |
|-------------------------|-------------|-------------|
| Obračunati tekući porez | 2 | - |
| Odloženi poreski rashod | - | 22 |
| Ukupno | 2 | 22 |

Porez na dobit Banke se razlikuje od teorijskog iznosa koji bi nastao primjenom prosječne poreske stope, i izračunat je kao što slijedi:

| Tekući porez | 2016 | 2015 |
|--|-------------|-------------|
| Gubitak po bilansu uspjeha prije oporezivanja | (1.175) | (1.023) |
| Poreska stopa | 9% | 9% |
| Porez po stopi od 9% | (107) | (92) |
| Poreski efekat nepriznatih troškova i prihoda, neto | 2 | (22) |
| Nepriznata odložena poreska sredstva iz poreskog gubitka | 105 | 114 |
| Poreski efekti kapitalnih dobitaka | 2 | - |
| Poreski rashod za period | 2 | - |
| Poreski efekat privremenih razlika | | |
| Poreski efekat privremenih razlika u vezi sa osnovnim sredstvima i nematerijalnim ulaganjima | (1) | 22 |
| Odloženi poreski (prihod)/rashod | (1) | 22 |
| Ukupno poreski rashod | 2 | 22 |

ZIRAAT BANK MONTENEGRO**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2016. godine**

(svi iznosi su izraženi u EUR 'ooo osim ako nije drugačije naznačeno)

15. Novčana sredstva i računi depozita kod depozitnih institucija

| | 2016 | 2015 |
|--|--------------|--------------|
| Gotov novac i nekamatonosni računi depozita | | |
| Gotov novac | | |
| Gotovina u trezoru | 514 | 92 |
| Obavezna rezerva kod Centralne banke Crne Gore | 1.220 | 63 |
| Sredstva na računu kod CBCG | 1.406 | 1.282 |
| Ukupno gotov novac | 3.140 | 1.437 |
| Nekamatonosni računi depozita CBCG | | |
| Obavezna rezerva kod Centralne banke Crne Gore | 915 | 54 |
| Ukupno nekamatonosni računi depozita | 915 | 54 |
| Kamatonosni računi depozita kod CBCG | | |
| Obavezna rezerva kod Centralne banke Crne Gore | 305 | 9 |
| Ukupno kamatonosni računi depozita | 305 | 9 |
| Ukupno obavezna rezerva kod CBCG | 1.220 | 63 |

Obavezna rezerva je izdvojena u skladu sa Odlukom o obaveznoj rezervi banaka kod Centralne banke Crne Gore, koja propisuje da banke izdvajaju obaveznu rezervu u iznosu od 9,5%, odnosno 8,5% prosječnog stanja depozita po vidjenju i oročenih depozita, u zavisnosti od perioda oročavanja.

16. Krediti i potraživanja od banaka

| | 2016 | 2015 |
|--|--------------|--------------|
| Korespondentski računi kod ino banaka | 1.149 | 402 |
| Oročeni depoziti kod banaka i drugih depozitnih institucija u inostranstvu | - | 4.000 |
| Potraživanja od kamata kod oročenih depozita | - | 10 |
| Ukupno | 1.149 | 4.412 |

- a) Na dan 31.decembra 2016. godine Banka je imala sredstva na deviznim računima kod sledećih banaka:

| | 2016 | 2015 |
|----------------|--------------|-------------|
| TC ZIRAAT BANK | 79 | 331 |
| KBC BANK NV | 1.070 | 71 |
| Ukupno | 1.149 | 402 |

ZIRAAT BANK MONTENEGRO**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2016. godine**

(svi iznosi su izraženi u EUR 'ooo osim ako nije drugačije naznačeno)

17. Krediti i potraživanja od klijenata

Stanje kratkoročnih i dugoročnih kredita po vrsti komitenata:

| | 2016 | 2015 |
|--|---------------|--------------|
| Dati krediti pravnim licima | 32.169 | 2.440 |
| Kratkoročni krediti po istim segmentima | 19.455 | 1.871 |
| Dugoročni krediti po istim segmentima | 12.714 | 569 |
| Dati krediti fizičkim licima | 332 | 50 |
| Kratkoročni krediti fizičkim licima | 37 | 39 |
| Dugoročni krediti fizičkim licima | 295 | 11 |
| Ukupno krediti | 32.501 | 2.490 |
| Potraživanja za kamate i naknade | 128 | (4) |
| Razgraničenja naknada vanbilans | (9) | |
| Ispravka vrijednosti kredita nefinansijskom sektoru | (20) | (2) |
| Ukupno | 32.600 | 2.484 |

Kratkoročni krediti su najvećim dijelom odobravani privatnim društvima i Vladi Crne Gore. Krediti su odobravani na rok od jednog mjeseca do godinu dana, uz kamatnu stopu od 3,5% do 7,50% na godišnjem nivou.

Dugoročni krediti su najvećim dijelom odobravani za trajni obrtni kapital, investicioni krediti i namjenski krediti. Krediti su najčešće odobravani na rok od 13 mjeseci do 20 godina, sa fiksnom kamatnom stopom od 4% do 7,25% i po promjenljivom kamatnom stopom od 6MEuribor + 4,2% ili 6,2% na godišnjem nivou.

Kratkoročni krediti odobravani fizičkim licima su najvećim dijelom odobravani keš krediti i ovedraft krediti. Krediti su odobravani na rok od od jednog mjeseca do godinu dana, uz kamatnu stopu od 6,9% do 12% na godišnjem nivou.

Dugoročni krediti odobravani fizičkim licima odnosili su se na keš kredite i stambene kredite. Krediti su odobravani na rok od 13 mjeseci do 20 godina , uz kamatnu stopu od 4,5% do 7,75%.

18. Investicione hartije od vrijedosti

Stuktura po vrsti finansijskog sredstava:

| | 2016 | 2015 |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Raspoložive za prodaju | 2.234 | 2.064 |
| Državne obveznice Turske | 1.107 | 2.064 |
| Državne obveznice Crne Gore | 1.128 | |
| Koje se drže do dospeća | - | 1.642 |
| Državne obveznice Crne Gore | - | 1.642 |
| Ukupno | 2.235 | 3.706 |

Na dan bilansa je izvršeno vrijednosno svodenje hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju na fer vrijednost. Fer vrijednost hartija od vrijednosti raspoloživih za prodaju iznosi 2.235 hiljada EUR.

ZIRAAT BANK MONTENEGRO**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2016. godine**

(svi iznosi su izraženi u EUR 'ooo osim ako nije drugačije naznačeno)

18 a). Investicione hartije od vrijednosti (nastavak)

Detalji i knjigovodstvena vrijednost investicija u hartije od vrijednosti koje su raspoložive za prodaju na dan 31.12.2016 godine su dati u sljedećoj tabeli:

| | Datum kupovine | Datum dospjeća | Stopa prinosa | Nominalna vrijednost | Neamortizovani premijum /diskont | Stečena kamata | Promjena fer vrijednosti | Knjigovod -stvena vrijednost |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Državne obveznice Turske ISIN XS1057340009 | 7.10.2015 | 11.4.2023 | 3,54% | 990 | 32 | 70 | 60 | 1.107 |
| Državne obveznice Crne Gore ISIN XS1377508996 | 29.03.2016 | 10.03.2021 | 5,99% | 1.000 | (9) | 47 | 90 | 1.128 |
| Ukupna vrijednost trgovine | | | | 1.990 | 23 | 117 | 150 | 2.235 |

U toku 2016. godine relizovana je prodaja dijela Državnih obveznica Turske ISIN XS1057340009 ukupne nominalne vrijednosti 900 hiljada EUR. Države obveznice Crne Gore ISIN XS0614700424 koje su se u 2015. godin držale do dospjeća su dospjеле u cijelosti. U 2016. godin investirano je u nove Državne Obveznice Crne Gore ISIN XS1377508996 nominalne vrijednosti 1.000.000 eura koje su klasifikovane kao raspoložive za prodaju.

ZIRAAT BANK MONTENEGRO**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2016. godine**

(svi iznosi su izraženi u EUR 'ooo osim ako nije drugačije naznačeno)

18 a). Investicione hartije od vrijednosti (nastavak)

Detalji i knjigovodstvena vrijednost investicija u hartije od vrijednosti koje su raspoložive za prodaju na dan 31.12.2015. godine su dati u sljedećoj tabeli:

| | Datum kupovine | Datum dospjeća | Stopa prinosa | Nominalna vrijednost | Neamortizovani premijum | Stečena kamata | Promjena fer vrijednosti | Knjigovodstvena vrijednost |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Državne obveznice Turske ISIN XS1057340009 | 7.10.2015 | 11.4.2023 | 3,54% | 1.890 | 69 | 56 | 49 | 2.064 |
| Ukupna vrijednost trgovine | | | | 1.890 | 69 | 56 | 49 | 2.064 |

Detalji i knjigovodstvena vrijednost investicija u hartije od vrijednosti koje se drže do dospjeća na dan 31.12.2015. godine su dati u sljedećoj tabeli:

| | Datum kupovine | Datum dospjeća | Stopa prinosa | Nominalna vrijednost | Neamortizovani premium | Stečena kamata | Knjigovodstvena vrijednost |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Državne obveznice Crne Gore ISIN XS0614700424 | 7.10.2015 | 8.4.2016 | 1,33% | 1.536 | 24 | 82 | 1.642 |
| Ukupna vrijednost trgovine | | | | 1.536 | 24 | 82 | 1.642 |

ZIRAAT BANK MONTENEGRO**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2016. godine**

(svi iznosi su izraženi u EUR 'ooo osim ako nije drugačije naznačeno)

19 Nekretnine postrojenja i oprema

| | Oprema | Ukupno |
|---|---------------|---------------|
| Nabavna vrijednost | | |
| Stanje na dan 01.01.2016. | 562 | 562 |
| Nove nabavke | 10 | 10 |
| Stanje na dan 31.12.2016. | 572 | 572 |
| Ispravka vrijednosti | | |
| Stanje na dan 01.01.2016. | 48 | 48 |
| Tekuća amortizacija | 126 | 126 |
| Stanje na dan 31.12.2016. | 174 | 174 |
| Sadašnja vrijednost 31.12. 2016. | 398 | 398 |
| Sadašnja vrijednost 31.12.2015 | 514 | 514 |

20. Nematerijalna ulaganja

| | Nematerijalna ulaganja | Ukupno |
|---|-------------------------------|---------------|
| Nabavna vrijednost | | |
| Stanje na dan 01.01.2016. | 739 | 739 |
| Nove nabavke | 245 | 245 |
| Stanje na dan 31.12.2016. | 984 | 984 |
| Ispravka vrijednosti | | |
| Stanje na dan 01.01.2016. | 70 | 70 |
| Tekuća amortizacija | 213 | 212 |
| Stanje na dan 31.12.2016. | 283 | 282 |
| Sadašnja vrijednost 31.12. 2016. | 701 | 702 |
| Sadašnja vrijednost 31.12.2015 | 669 | 669 |

21. Ostala finansijska potraživanja

| | 2016 | 2015 |
|---|-------------|-------------|
| Avansi | 5 | 5 |
| Ostala potraživanja od naknada i provizija | 8 | - |
| Naknade za porodiljsko odsustvo | 3 | - |
| Ukupno ostala finansijska potrazivanja | 16 | 5 |

22. Ostala poslovna potraživanja

| | 2016 | 2015 |
|--|-------------|-------------|
| Ostala poslovna potraživanja | - | 1 |
| Unaprijed plaćeni troškovi | 15 | 12 |
| Ukupno ostala poslovna potraživanja | 15 | 13 |

ZIRAAT BANK MONTENEGRO**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2016. godine**

(svi iznosi su izraženi u EUR 'ooo osim ako nije drugačije naznačeno)

23. Depoziti klijenata

| | 2016 | 2015 |
|---------------------------------|---------------|-------------|
| Nekamatonosni depoziti | - | 701 |
| Kamatonosni depoziti | 10.628 | - |
| Razgraničena kamata na depozite | 55 | |
| Ukupno | 10.683 | 701 |

Kamatonosni depoziti**Depoziti po viđenju**

| | 2016 | 2015 |
|--|--------------|-------------|
| Privredna društva u privatnom vlasništvu | 1.593 | 168 |
| Preduzetnici | 9 | 1 |
| Fizička lica, rezidenti | 121 | 38 |
| Fizička lica, nerezidenti | 459 | 494 |
| Neprofitne organizacije | 11 | - |
| Ukupno depoziti po viđenju | 2.193 | 701 |

Oročeni depoziti

| | 2016 | 2015 |
|--|--------------|-------------|
| Državni fondovi | 2.000 | - |
| Privredna društva u privatnom vlasništvu | 6.300 | - |
| Fizička lica, nerezidenti | 135 | - |
| Ukupno oročeni depoziti | 8.435 | - |

24. Pozajmljena sredstva od banaka

| | 2016 | 2015 |
|---|---------------|--------------|
| Pozajmljena sredstva od banaka | 21.500 | 3.400 |
| Ukalkulisani trošak kamata na pozajmice | 33 | |
| Ukupno | 21.533 | 3.400 |

Struktura pozajmljenih sredstava od banaka:

| | 2016 | 2015 |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Ziraat Bank International AG | 4.000 | - |
| Ziraat Bank London | 15.500 | - |
| Ziraat Bank Bosnia | - | 1.400 |
| Bulgaristan Sube Yoneticiligi | 2.000 | 2.000 |
| Ukupno | 21.500 | 3.400 |

ZIRAAT BANK MONTENEGRO**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2016. godine**

(svi iznosi su izraženi u EUR 'ooo osim ako nije drugačije naznačeno)

24. Pozajmljena sredstva od banaka (nastavak)**Karakteristike pozajmljenih sredstava od banaka na 31.12.2016 god. date su u sljedećoj tabeli:**

| Naziv Banke | Datum valute | Datum Dospjeća | Kamatna stopa | Valuta | Iznos |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| Ziraat Bank International AG | 27.12.2016 | 27.1.2017. | 2% | EUR | 1.000 |
| Ziraat Bank International AG | 23.12.2016 | 23.3.2017. | 2.3% | EUR | 3.000 |
| Ziraat Bank London | 12.12.2016. | 12.1.2017. | 1% | EUR | 2.500 |
| Ziraat Bank London | 19.12.2016 | 19.1.2017 | 1% | EUR | 1.000 |
| Ziraat Bank London | 23.12.2016 | 23.1.2017 | 1,2% | EUR | 7.000 |
| Ziraat Bank London | 21.12.2016 | 23.1.2017 | 1% | EUR | 2.000 |
| Ziraat Bank London | 15.7.2016 | 17.7.2017 | 1.8% | EUR | 3.000 |
| Bulgaristan Sube Yonetiligi | 7.12.2016. | 9.1.2017 | 1% | EUR | 2.000 |
| 21.500 | | | | | |

Ukupno**25. Rezerve**

Rezerve na dan 31.12.2016. iznose 5 hiljada EUR i odnose se na rezervisanja za gubitke po vanbilansnoj aktivi.

26. Tekuće poreske obaveze

Tekuće poreske obaveze na dan 31.12.2016. godine iznose 2 hiljade eura i odnose se na porez obračunat po osnovu prodaje HOV.

27. Odložene poreske obaveze

Odložene poreske obaveze na dan 31.12.2016. godine iznose 34 hiljada EUR. Na ime odloženog poreskog rashoda odnosi se 21 hiljade EUR po osnovu poreskog efekta privremenih razlika u vezi sa osnovnim sredstvima i nematerijalnim ulaganjima (Napomena 6), dok se ostatak u iznosu od 13 hiljade EUR odnosi na odložene poreske obaveze po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju (Na dan 31.12.2015. godine odložene poreske obaveze su iznosile 26 hiljada EUR) (Napomena 24).

28. Ostale obaveze

| | 2016 | 2015 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Razgraničeni nefakturisani troskovi | 29 | 24 |
| Obaveze prema dobavljačima | 51 | 86 |
| Ostale obaveze | 6 | 3 |
| Ukupno | 86 | 113 |

ZIRAAT BANK MONTENEGRO**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2016. godine**

(svi iznosi su izraženi u EUR 'ooo osim ako nije drugačije naznačeno)

29. Kapital

| | 2016 | 2015 |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Akcijski kapital | 10.000 | 10.000 |
| Ostale rezerve | 133 | 45 |
| Akumulirani gubitak | (1.045) | |
| Gubitak tekućeg perioda | (1.177) | (1.045) |
| Ukupno | 7.911 | 9.000 |

Akcijski kapital čine obične akcije, istog reda, izdate u nematerijalizovanom obliku upisom na račune imaoца u centralnom registru kod CDA. Imaoci akcija imaju pravo učešća u upravljanju, pravo na dio dobiti (dividendu) i pravo na odgovarajući dio imovine pri likvidaciji ili stečaju, u skladu sa zakonom.

Akcijski kapital Banke na dan 31. decembra 2016. godine sastoji se od 10.000 akcija pojedinačne nominalne vrijednosti od EUR 1 hiljade.

Zakonom o bankama (Službeni list CG br. 17/2008, 44/2010, 40/2011), koji je stupio na snagu 08.08.2011. godine, definisan je minimalni iznos osnivačkog kapitala banke u vrijednosti od EUR 5.000 hiljada.

Vlasnička struktura akcijskog kapitala banke na dan 31. decembra 2016. i 2015. godine prikazana je u sljedećoj tabeli:

| | Broj akcija | % učešća |
|--|---------------|-------------|
| TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI ANONUIM SIRKET | 10.000 | 100% |
| Ukupno | 10.000 | 100% |

29. Kapital (nastavak)

a) Ostale rezerve čine:

| | 2016 | 2015 |
|-------------------------|------------|-----------|
| Revalorizacione rezerve | 133 | 45 |
| Ukupno | 133 | 45 |

Revalorizacione rezerve

Revalorizacione rezerve predstavljaju kumulativne nerealizovane dobitke/gubitke od promjene fer vrijednosti finansijskih instrumenata raspoloživih za prodaju, umanjene za odložene poreze.

Iznos od EUR 133 hiljade se odnosi na promjene fer vrijednosti dužničkih finansijskih instrumenata Banke.

Promjene na revalorizacionoj rezervi u toku 2016. godine, prikazane u Izvještaju o promjenama na kapitalu, bile su sljedeće:

| | Dužničke hartije od vrijednosti |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Stanje 01.01. | 45 |
| Promjena fer vrijednosti | 146 |
| Odloženi porez | (13) |
| Stanje 31.12.2016 | 133 |
| | |
| | Dužničke hartije od vrijednosti |
| Stanje 01.01. | - |
| Promjena fer vrijednosti | 49 |
| Odloženi porez | (4) |
| Stanje 31.12.2015 | 45 |

ZIRAAT BANK MONTENEGRO**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2016. godine**

(svi iznosi su izraženi u EUR 'ooo osim ako nije drugačije naznačeno)

30. Vanbilansna evidencija

| | 2016 | 2015 |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| Rizična vanbilansna aktiva | | |
| Akreditivi | 800 | |
| Date garancije | 1.034 | |
| Preuzete obaveze iz odobrenih kredita | 1.854 | 1 |
| Ukupna rizična vanbilansna aktiva | 3.688 | 1 |
| Ostala vanbilansna aktiva | | |
| Ostale vanbilansne izloženosti banke | 21.259 | 3.375 |
| Ukupno ostala vanbilansna aktiva | 21.259 | 3.375 |
| Ukupno vanbilansna evidencija | 24.947 | 3.376 |

30. Vanbilansna evidencija (nastavak)

a) Ostale vanbilansne stavke

Ostale vanbilansne stavke se odnose na primljena sredstva obezbjeđenja u iznosu od EUR 21.259 hiljada.

Struktura primljenih sredstava obezbjeđenja je data u narednom pregledu:

| | 2016 | 2015 |
|---------------|---------------|--------------|
| Nekretnine | 3.275 | 1.068 |
| Ostalo | 17.984 | 2.307 |
| Ukupno | 21.259 | 3.375 |

Ostala sredstva obezbjeđenja dati su u narednom pregledu:

| | 2016 | 2015 |
|---|---------------|--------------|
| Dobijeni kolaterali - Mjenica FL | 5 | 11 |
| Dobijeni kolaterali - Zaloga PL | 615 | 200 |
| Dobijeni kolaterali - Administrativna zabrana FL | 5 | 11 |
| Dobijeni kolaterali - Bankarska garancija PL | 16.160 | 1.830 |
| Dobijeni kolaterali - Polisa osiguranja nekretnine PL | - | 255 |
| Dobijeni kolaterali – Cesija | 1.200 | |
| Ukupno | 17.985 | 2.307 |

31. Odnosi sa povezanim licima

Banka obavlja transakcije sa povezanim licima u toku svog redovnog poslovanja. U skladu sa Zakonom o bankama lica povezana sa bankom su:

- članovi organa banke, akcionari, zaposleni u banci, kao i članovi njihove uže porodice (bračni drug i djeca),
- pravno lice u kojem lice koje ima kvalifikovano učešće u banci takođe ima kvalifikovano učešće,
- pravno lice u kojem članovi organa banke, akcionari, zaposleni u banci, kao i članovi njihove uže porodice imaju značajan uticaj ili je neko od ovih lica direktor ili član odbora direktora ili drugog odgovarajućeg organa tog pravnog lica,
- lice koje ima učešće u kapitalu ili glasačkim pravima od najmanje 50% u pravnom licu koje ima kvalifikovano učešće u banci.

Transakcije uključuju plasmane, depozite, transakcije u stranoj valuti i lična primanja članova Uprave i lica sa zaključenim individualnim ugovorima.

Poslovi sa povezanim licima se vrše po tržišnim uslovima i cijenama.

Obim transakcija sa povezanim licima, stanje sredstava i obaveza na dan 31.12.2016. godine i odnosni rashodi i prihodi u bilansu uspjeha prikazani su u sljedećoj tabeli:

ZIRAAT BANK MONTENEGRO

Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(svi iznosi su izraženi u EUR 'ooo osim ako nije drugačije naznačeno)

31. Odnosi sa povezanim licima (nastavak)

| 31.12.2016 | Ziraat Bankasi | Ziraat London | Ziraat AG Frankfurt | Ziraat Sofia | Povezana fizička lica | Ukupno |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|
| Potraživanja | | | | | | |
| Devizni racuni | 79 | - | - | - | - | 79 |
| Orocena sreds.kod banaka | - | - | - | - | - | - |
| Dati krediti | - | - | - | - | 128 | 128 |
| Ukupno potraživanja | 79 | - | - | - | 128 | 207 |
| Obaveze | | | | | | |
| Primljeni krediti | - | 15.500 | 4.000 | 2.000 | - | 21.500 |
| Ukupno obaveze | 15.500 | 4.000 | 2.000 | - | - | 21.500 |

Tokom 2016. godine Banka je poslovala sa matičnom bankom pod uobičajenim tržišnim uslovima. Pojedinačno najznačajnije transakcije i stanja odnose se na matičnu banku i povezana lica i predstavljaju plasmane i pozajmice čiji uslovi su obelodanjeni u napomenama 16 i 24.

Prihodi i rashodi od kamata

31.12.2016

| | Ziraat Bankasi | Ziraat Bank Bosnia | Ziraat New York | Ziraat London | Ziraat AG Frankfurt | Ziraat Sofia | Povezana fizička lica | Ukupno |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|
| Prihodi | | | | | | | | |
| Prihodi od kamata | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Ukupno prihodi | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Rashodi | | | | | | | | |
| Rashodi od kamata | - | 8 | 10 | 101 | 27 | 11 | - | 157 |
| Ukupno rashodi | - | 8 | 10 | 101 | 27 | 11 | 3 | 157 |

ZIRAAT BANK MONTENEGRO

Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(svi iznosi su izraženi u EUR 'ooo osim ako nije drugačije naznačeno)

31. Odnosi sa povezanim licima (nastavak)

| 31.12.2015 | Ziraat Katilim Bankası | Ziraat Bankası Atina Yunanistan Subesi | Ziraat Bankası | Ziraat Bank Bosnia | Bulgaristan Sube Yoneticilig | Povezana fizička lica | Ukupno |
|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|
| Potraživanja | | | | | | | |
| Devizni racuni | - | - | 331 | - | - | - | 331 |
| Orocena sreds.kod banaka | 3.000 | 1.000 | - | - | - | - | 4.000 |
| Dati krediti | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| Ukupno potraživanja | 3.000 | 1.000 | 331 | - | - | 7 | 4.338 |
| Obaveze | | | | | | | |
| Primljeni krediti | - | - | - | 2.000 | 1.400 | - | 3.400 |
| Ukupno obaveze | | | | 2.000 | 1.400 | - | 3.400 |

Tokom 2015. godine Banka je poslovala sa matičnom bankom pod uobičajenim tržišnim uslovima. Pojedinačno najznačajnije transakcije i stanja odnose se na matičnu banku i povezana lica i predstavljaju plasmane i pozajmice čiji uslovi su obelodanjeni u napomenama 16 i 24.

| Prihodi i rashodi od kamata | 31.12.2015 | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|
| | Ziraat Katilim Bankası | Ziraat Bankası Atina Yunanistan Subesi | Ziraat Bank Bosnia | Ukupno |
| Prihodi | | | | |
| Prihodi od kamata | 7 | 3 | - | 10 |
| Ukupno prihodi | 7 | 3 | | 10 |
| Rashodi | | | | |
| Rashodi kamata | - | - | 1 | |
| Ukupno rashodi | - | - | 1 | 1 |

ZIRAAT BANK MONTENEGRO**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2016. godine**

(svi iznosi su izraženi u EUR 'ooo osim ako nije drugačije naznačeno)

31. Odnosi sa povezanim licima (nastavak)

Obračunata lična primanja za povezana fizička lica, po vrstama primanja, u 2016.godini iznosila su:

| | Uprava Banke | Ključno rukovodstvo | Članovi odbora | Ukupno |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| Plate i druge kratkoročne ugodnosti | 178 | 292 | - | 470 |
| Naknada za članstvo u odborima | - | - | 77 | 77 |
| Ukupno | 178 | 292 | 77 | 547 |

Obračunata lična primanja za povezana fizička lica, po vrstama primanja, u 2015.godini iznosila su:

| | Uprava Banke | Ključno rukovodstvo | Članovi odbora | Ukupno |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| Plate i druge kratkoročne ugodnosti | 69 | 153 | - | 222 |
| Naknada za članstvo u odborima | 22 | - | 12 | 34 |
| Ukupno | 91 | 153 | 12 | 256 |

32. Upravljanje rizicima**32.1. Rizik likvidnosti**

Rizik likvidnosti predstavlja rizik da banka neće moći da obezbijedi dovoljan obim (novčanih) sredstava za pokriće svih obaveza (bilansnih i vanbilansnih) na dan njihovog dospjeća.

Rizik likvidnosti se identificira na osnovu dnevnih, dekadnih, mjesecnih i kvartalnih, projekcija likvidnosti tj. na osnovu gap-ova koji su nastali uslijed neusklađenosti sredstava i izvora sredstava.

Adekvatno upravljanje rizikom likvidnosti predstavlja osnovni uslov za sigurno i efikasno poslovanje banke. Kvalitet upravljanja rizikom likvidnosti zavisi od bilanske strukture Banke, odnosno usklađenosti priliva i odliva sredstava. Potrebna likvidnost ostvaruje se racionalnim upravljanjem sredstvima i obavezama u cilju održavanja odgovarajućeg srazmjera između likvidne aktive i nestabilne pasive.

Banka je u cilju stvaranja sekundarnih rezervi likvidnosti vršila ulaganja u dužničke hartije od vrijednosti u iznosu od 2.235 hiljada EUR. Na dan 31.12.2016. najveći dio portfelja dužničkih hartija od vrijednosti odnosi se na hartije od vrijednosti izdate od strane Ministarstva finansija Crne Gore u iznosu od 1.128 hilj. EUR, koje su klasifikovane kao raspoložive za prodaju. Takođe, Banka u svom portfelju ima i 1.107 hilj. EUR hartija od vrijednosti izdatih od strane Ministarstva finansija Republike Turske, koje su takođe klasifikovane kao hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju.

Na osnovu praćenja i mjerena osnovnih indikatora likvidnosti (dnevni i dekadni koeficijenti likvidnosti), utvrđeni koeficijenti pokazuju da Banka u toku 2016. godine nije imala problema sa likvidnosću i da su koeficijenti likvidnosti bili iznad limita vrijednosti propisanih od strane Centralne banke. Dnevni koeficijent likvidnosti na dan 31.12.2016. godine iznosio je 3,97, dok je minimalna vrijednost ovog koeficijenta definisana odlukom Centralne banke iznosila 0,9.

Likvidnost Banke je snažno podržana od strane majke banke, koja obezbjeđuje pozajmice ili prekonoćne depozite u slučaju potrebe za likvidnim sredstvima. Takođe, Banka je definisala i usvojila *Plan za upravljanje likvidnošću u slučajevima ugožene likvidnosti ili nepredviđenih okolnosti*, kojim su jasno definisane dužnosti, zadaci i nosioci zadataka koji se trebaju izvršiti u slučaju ugožene likvidnosti Banke.

Tabela u nastavku predstavlja analizu rokova dospjeća sredstava i obaveza Banke na osnovu ugovorenih uslova plaćanja. Ugovoreni rokovi dospjeća sredstava i obaveza određeni su na osnovu preostalog perioda na dan bilansa stanja u odnosu na ugovoren rok dospjeća.

Obzirom na činjenicu da je Banka počela sa radom u drugoj polovini 2015. godine, još uvijek nije razvijena metodologija za utvrđivanje stabilnog nivoa depozita po viđenju. Za ovo je potrebna serija podataka od minimum nekoliko godina, tako da Banka u ovom trenutku sve depozite po viđenju razvrstava u kolonu od 1 do 7 dana. Oročeni depoziti su razvrstani po skalama dospjeća u odnosu na ugovorene rokove dospjeća.

ZIRAAT BANK MONTENEGRO

Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2016. godine

(svi iznosi su izraženi u EUR 'ooo osim ako nije drugačije naznačeno)

Ročna struktura sredstava i obaveza na dan 31.12.2016. godine prikazana je kako slijedi.

| | 1-7 dana | 8-15 dana | 16-30 dana | 31-90 dana | 91-180 dana | 181-365 dana | 1-5 godina | Preko 5 godina | Ukupno |
|---|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| Aktiva | | | | | | | | | |
| Novčana sredstva i računi depozita kod depozitnih institucija | 4.289 | - | - | - | - | - | - | - | 4.289 |
| Krediti i ostala potraživanja | 32 | 10 | 25 | 4.839 | 13.356 | 2.065 | 10.979 | 1.195 | 32.501 |
| HoV raspoložive za prodaju | 2.235 | - | - | - | - | - | - | - | 2.235 |
| Ostala finansijska potraživanja | 13 | - | - | - | - | 3 | - | - | 16 |
| Ukupno | 6.569 | 10 | 25 | 4.839 | 13.356 | 2.068 | 10.979 | 1.195 | 39.041 |
| Pasiva | | | | | | | | | |
| Depoziti | 2.247 | - | - | 850 | 4.500 | 3.030 | 55 | - | 10.682 |
| Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama | - | 4.501 | 11.005 | 3.002 | - | 3.025 | - | - | 21.533 |
| Ostale dospjele obaveze | - | 83 | - | 2 | - | 2 | 34 | - | 121 |
| Ukupno | 2.247 | 4.584 | 11.005 | 3.854 | 4.500 | 6.057 | 89 | - | 32.336 |
| Gap dospjeća (1)- (2) | 4.322 | (4.574) | (10.980) | 985 | 8.856 | (3.989) | 10.708 | 1.195 | 6.705 |
| Kumulativni Gap % od ukupnog izvora sredstava | 4.322 | (252) | (11.232) | (10.247) | (1.391) | (5.380) | 5.510 | 6.705 | |
| | 13,4% | -0,8% | -34,7% | -31,7% | -4,3% | -16,6% | 17,0% | 20,7% | |

ZIRAAT BANK MONTENEGRO**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2016. godine**

(svi iznosi su izraženi u EUR 'ooo osim ako nije drugačije naznačeno)

Ročna struktura sredstava i obaveza na dan 31.12.2015. godine prikazana je kako slijedi.

| | 1-7 dana | 8-15 dana | 16-30 dana | 31-90 dana | 91-180 dana | 181-365 dana | 1-5 godina | Ukupno |
|---|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| Aktiva | | | | | | | | |
| Novčana sredstva i računi depozita kod depozitnih institucija | 1.839 | - | 4.000 | - | - | - | - | 5.839 |
| Krediti i ostala potraživanja | - | - | 19 | 39 | 52 | 1.920 | 460 | 2.490 |
| HoV raspoložive za prodaju | 2.064 | - | - | - | - | - | - | 2.064 |
| Ukupno | 3.903 | - | 4.019 | 39 | 52 | 1.920 | 460 | 10.393 |
| Pasiva | | | | | | | | |
| Depoziti | 701 | - | - | - | - | - | - | 701 |
| Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama | 2.000 | 1.400 | - | - | - | - | - | 3.400 |
| Ukupno | 2.701 | 1.400 | - | - | - | - | - | 4.101 |
| Gap dospijeća (1)- (2) | 1.202 | (1.400) | 4.019 | 39 | 52 | 1.920 | 460 | 6.292 |
| Kumulativni Gap | 1.202 | (198) | 3.821 | 3.860 | 3.912 | 5.832 | 6.292 | |
| % od ukupnog izvora sredstava | 29,31% | -4,83% | 93,17% | 94,12% | 95,39% | 142,20% | 153,40% | |

32. Upravljanje rizicima (nastavak)**32.2. Rizik od promjene kamatnih stopa**

Rizik od promjene kamatnih stopa novčanih tokova predstavlja rizik da će budući novčani tokovi finansijskog instrumenta biti podložni oscilacijama uslijed promjenljivih kamatnih stopa na tržištu.

Kamatni rizik fer vrijednosti predstavlja rizik da će vrijednost finansijskog instrumenta biti podložna oscilacijama uslijed promjenljivih kamatnih stopa na tržištu. Banka je izložena efektima promjene važećih kamatnih stopa na tržištu i to po osnovu rizika od promjene kamatnih stopa na novčane tokove.

Pod upravljanjem kamatnim rizikom se smatra upravljanje rizikom neusklađenosti perioda ažuriranja kamatnih stopa (engl. repricing risk), izvora sredstava i plasmana. Kao posljedica takvih promjena može doći do povećanja kamatnih marži, međutim, one mogu umanjiti dobit ili dovesti do gubitka u slučaju neočekivanih kretanja. Kamatne stope se zasnivaju na tržišnim stopama tako da Banka redovno vrši ponovno određivanje cijena.

Osjetljivost aktive, pasive i vanbilansnih pozicija na promjenu kamatne stope utiče na dvije kategorije - visinu neto kamatnih prihoda i tržišnu vrijednost pojedinih finansijskih instrumenata (kamatno osjetljivih izvora i plasmana), što posljedično utiče na tržišnu vrijednost kapitala Banke.

Uzroci nastanka kamatnog rizika su:

- nezadovoljavajući kamatni raspon («spread»)
- neusklađenost kamatno osjetljive aktive i pasive banke («gap»)
- promjene u sklonostima klijenata.

Izloženost Banke riziku od promjene kamatnih stopa na dan 31.12.2016. godine prikazana je u sljedećoj tabeli. Tabela sadrži sredstva i obaveze prikazane po datumu ponovnog određivanja kamate ili datumu dospjeća, u zavisnosti od toga koji je datum raniji.

ZIRAAT BANK MONTENEGRO**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2016. godine**

(svi iznosi su izraženi u EUR 'ooo osim ako nije drugačije naznačeno)

32. Upravljanje rizicima (nastavak)**32.2. Rizik od promjene kamatnih stopa (nastavak)**

| Na dan 31. decembra 2016. | 1-30 dana | 31-90 dana | 91-180 dana | 181-365 dana | preko 1 godine | Ukupno |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|
| Osetljiva aktiva | | | | | | |
| Kamatnosni depoziti u ostalim institucijama | 305 | - | - | - | - | 305 |
| Kamatnosne hartije od vrijednosti | 2.235 | - | - | - | - | 2.235 |
| Krediti i potraživanja od klijenata | 56 | 4.817 | 14.519 | 1.923 | 11.186 | 32.501 |
| Ukupno | 2.596 | 4.817 | 14.519 | 1.923 | 11.186 | 35.041 |
| % od ukupne kamatonosne aktive | | | | | | |
| | 7,41% | 13,75% | 41,43% | 5,49% | 31,92% | 100,00% |
| Osetljiva pasiva | | | | | | |
| Kamatnosni depoziti klijenata | 2.193 | 850 | 4.500 | 3.030 | 55 | 10.628 |
| Kamatnosne pozajmice od banaka | 15.500 | 3.000 | - | 3.000 | - | 21.500 |
| Ukupno | 17.693 | 3.850 | 4.500 | 6.030 | 55 | 32.128 |
| % od ukupnih kamatonosnih obaveza | | | | | | |
| | 55,07% | 11,98% | 14,01% | 18,77% | 0,17% | 100,00% |
| Gap | -15.097 | 967 | 10.019 | -4.107 | 11.131 | 2.913 |
| Kumulativan Gap | -15.097 | -14.130 | -4.111 | -8.218 | 2.913 | |
| Kumulativan Gap / Ukupna aktiva % | -37,50% | -35,10% | -10,21% | 20,42% | | 7,24% |

Izloženost Banke riziku od promjene kamatnih stopa na dan 31.12.2015. godine prikazana je u sljedećoj tabeli.

ZIRAAT BANK MONTENEGRO**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2016. godine**

(svi iznosi su izraženi u EUR 'ooo osim ako nije drugačije naznačeno)

32. Upravljanje rizicima (nastavak)**32.2. Rizik od promjene kamatnih stopa (nastavak)**

| Na dan 31. decembra 2015. | 1-30 dana | 31-90 dana | 91-180 dana | 181-365 dana | preko 1 godine | Ukupno |
|---|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|
| Osetljiva aktiva | | | | | | |
| Kamatnosni depoziti u ostalim institucijama | 4.010 | - | - | - | - | 4.010 |
| Kamatnosne hartije od vrijednosti | 2.064 | - | 1.642 | - | - | 3.706 |
| Krediti i potraživanja od klijenata | 19 | 39 | 52 | 1.920 | 460 | 2.490 |
| Ukupno | 6.093 | 39 | 1.694 | 1.920 | 460 | 10.206 |
| % od ukupne kamatnosne aktive | 59.71% | 0,38% | 16,59% | 18,81% | 4,51% | 100,00% |
| Osetljiva pasiva | | | | | | |
| Kamatnosni depoziti klijenata | 701 | - | - | - | - | 701 |
| Kamatnosne pozajmice od banaka | 3.400 | - | - | - | - | 3.400 |
| Ukupno | 4.101 | - | - | - | - | 4.101 |
| % od ukupnih kamatnosnih obaveza | 100.00% | | | | | |
| Gap | 1.992 | 39 | 1.694 | 1.920 | 460 | 6.105 |
| Kumulativan Gap | 1.992 | 2.031 | 3.725 | 5.645 | 6.105 | |
| Kumulativan Gap / Ukupna aktiva % | 15.05% | 15.34% | 28.13% | 42.63% | 46.10% | |

32. Upravljanje rizicima (nastavak)**32.3 Analiza osjetljivosti**

Upravljanje rizikom kamatne stope iz bankarske knjige je dopunjeno praćenjem osjetljivosti bilansa uspjeha Banke u odnosu na različita scenaria promjene kamatnih stopa. Osjetljivost bilansa uspjeha je efekat pretpostavljenih promjena u kamatnim stopama na neto prihode od kamata u toku jedne godine.

Analiza osjetljivosti bilansa uspjeha na promjene u kamatnim stopama za 31.12.2016 god. je prikazana u sljedećoj tabeli:

| Uvećanje kamatnih stopa | Uticaj na bilans uspjeha u 000 EUR | Smanjenje kamatnih stopa | Uticaj na bilans uspjeha u EUR |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| +100 bp | 38 | -100 bp | (38) |

Analiza osjetljivosti bilansa uspjeha na promjene u kamatnim stopama za 31.12.2015 god. je prikazana u sljedećoj tabeli:

| Uvećanje kamatnih stopa | Uticaj na bilans uspjeha u 000 EUR | Smanjenje kamatnih stopa | Uticaj na bilans uspjeha u EUR |
|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| +100 bp | 68 | -100 bp | (68) |

32. Upravljanje rizicima (nastavak)

32.4 Rizici od promjena kursa valuta

Rizik od promjene kurseva stranih valuta jeste rizik od promjene vrijednosti sredstava i obaveza, uslijed promjene kursa strane valute.

Banka devizni rizik mjeri i ograničava dnevno i to na agregatnoj osnovi i individualno po valutama.

Neto otvorena devizna pozicija banke na kraju dana, za pojedinačnu valutu koja se dnevno nalazi na referentnoj kursnoj listi Evropske Centralne banke, ne može iznositi više od 15% osnovnog kapitala Banke.

Zbir neto otvorenih deviznih pozicija na kraju dana za sve valute koje se dnevno nalaze na referentnoj kursnoj listi Evropske Centralne banke, ne može iznositi više od 20% osnovnog kapitala Banke.

Neto otvorene pozicije na kraju dana za ostale valute ne mogu iznositi više od:

- 5% osnovnog kapitala banke, pojedinačno po valutu;
- 10% osnovnog kapitala, ukupno za sve ostale valute Banke.

Pregled izloženosti Banke deviznom riziku po osnovu aktive i obaveza u stranim valutama dat je u sljedećoj tabeli:

| I | Duge pozicije | DINAR | USD | GBP | CHF | Ostalo | Ukupno |
|-----|---|----------|------------|----------|----------|----------|-----------|
| 1. | Devizna sredstva | | 14 | | | | 14 |
| | Ukupno | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| II | Kratke pozicije | DINAR | USD | GBP | CHF | Ostalo | Ukupno |
| 1. | Obaveze u devizama | | 37 | | | | 37 |
| | Ukupno | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| III | Neto pozicija | DINAR | USD | GBP | CHF | Ostalo | |
| 1. | NETO DUGE (KRATKE) POZICIJE (I) - (II) | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | % od osnovnog kapitala | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| IV | Agregatno stanje u svim stranim valutama | -23 | | | | | |
| | % od osnovnog kapitala | -0,32% | | | | | |

Banka je u maloj mjeri izložena deviznom riziku, obzirom na činjenicu da je na dan 31.12.2016. godine Banka je imala devizna sredstva u USD u iznosu od 14 hiljada i obaveze u istoj valuti od 37 hiljada, što je rezultiralo neto kratkom pozicijom u iznosu od 23 hiljade. Na osnovu navedenog Banka nije bila u obavezi da izdvaja kapital po osnovu pokrića izloženosti deviznom riziku, obzirom da je neto devizna pozicija manja od 2% sopstvenih sredstava (na dan 31.12.2016. godine iznosi 0,32% sopstvenih sredstava). Sve ostale pozicije finansijskih sredstva i obaveza na dan 31.12.2016. godine bile su u valuti EUR (31.12.2015 USD 4 hiljade).

ZIRAAT BANK MONTENEGRO**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2016. godine**

(svi iznosi su izraženi u EUR 'ooo osim ako nije drugačije naznačeno)

32. Upravljanje rizicima (nastavak)**32.4 Rizici od promjena kursa valuta (nastavak)**

Upravljanje izloženošću deviznom riziku, pored analize potraživanja i obaveza Banke iskazanih u stranoj valuti, uključuje i analizu osjetljivosti na promjene deviznog kursa. U sljedećoj tabeli je prikazan scenario promjene deviznog kursa u rasponu od +10% do -10% u odnosu na EUR:

| 31 decembar 2016 | Ukupno | Iznos u stranoj valuti | +10% | -10% |
|--|---------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Sredstva | | | | |
| Novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka | 3.140 | 14 | 1 | (1) |
| Krediti i potraživanja od banaka | 1.149 | - | - | - |
| Krediti i potraživanja od klijenata | 32.600 | - | - | - |
| Hartije od vrednosti raspoložive za prodaju | 2.235 | - | - | - |
| Ostala sredstva | 1.131 | - | - | - |
| Ukupno sredstva | 40.254 | 14 | 1 | (1) |
| Obaveze | | | | |
| Depoziti klijenata | 10.683 | 37 | 4 | (4) |
| Pozajmljena sredstva od banaka | 21.533 | - | - | - |
| Rezerve | 5 | - | - | - |
| Ostale obaveze | 122 | - | - | - |
| Ukupno obaveze | 32.342 | - | 4 | (4) |
| Neto izloženost deviznom riziku | | | (3) | 3 |

Na dan 31. decembra 2016. godine, pod pretpostavkom da su svi ostali parametri nepromijenjeni, promjenom deviznog kursa EUR u odnosu na ostale valute za +10% odnosno - 10%, dobit Banke bi se povećala, odnosno smanjila za iznos od 3 hiljada EUR. Uzrok male izloženosti Banke promjeni deviznog kursa je činjenica da je najveći dio potraživanja i obaveza Banke izražen u EUR.

32. Upravljanje rizicima (nastavak)**32.5 Kreditni rizik**

Izloženost kreditnom riziku ispoljava se kao rizik finansijskog gubitka koji nastaje kao posljedica nemogućnosti dužnika da ispunji sve ugovorene obaveze prema Banci. Banka upravlja preuzetim kreditnim rizikom tako što određuje limite u odnosu na velike kredite, pojedinačne korisnike kredita i povezana lica. Pomenuti rizici se kontinuirano prate i predmet su kontrole koja se vrši najmanje jednom godišnje. Kreditnim rizikom se upravlja, kako na nivou pojedinog kreditnog plasmana, tako i na nivou cijelokupnog portfelja. Izloženost riziku po pojedinačnim zajmoprimaocima, uključujući druge banke i finansijske institucije, dalje se ograničava tako što se utvrđuje limit u odnosu na bilansnu i vanbilansnu izloženost. Stvarna izloženost u odnosu na utvrđene limite se redovno prati.

U cilju obezbjeđivanja neophodnih pretpostavki za adekvatno upravljanje kreditnim rizikom analiza izloženosti vrši se po dva osnova – na nivou pojedinačnog plasmana kada se utvrđuje bonitet i gornja granica zaduženja komitenta ili grupe povezanih komitenata i na nivou cijelokupnog portfelja po sljedećim osnovama:

- struktura portfelja po pojedinim kategorijama (krediti privredi, državi, stanovništvu, vanbilansne izloženosti);
- struktura portfelja po bonitetnim grupama (kretanja između pojedinih bonitetnih kategorija, prelazne matrice, procenat pokrića rezervama, coverage ratio);
- struktura portfelja po urednosti izmirivanja obaveza;
- struktura portfelja po djelatnostima;
- koncentracija kod klijenata tzv. velikih izloženosti (klijenti ili grupe povezanih klijenata kod kojih je izloženost veća od 10% rizičnog kapitala);
- koncentracija kredita po pojedinim geografskim regionima i dr.

Rezerve za kreditne rizike izdvajaju se u skladu sa važećom regulativom Centralne banke Crne Gore, (detaljnije videti Napomenu 2.8c). Iznos rezervi za potencijalne gubitke po stawkama aktive obračunava se korištenjem knjigovodstvene vrijednosti potraživanja koja se množi sa utvrđenim procentom rezervi, s tim što banka može prethodno knjigovodstvenu vrijednost stavke aktive za koju obračunava rezervu umanjiti za:

- 1) iznos kolateralna u vidu novčanog depozita;
- 2) iznos potraživanja koji je pokriven neopozivom garancijom:
 - zemalja ili centralnih banaka zemalja OECD-a;
 - matične banke ili banke koja pripada bankarskoj grupi kojoj pripada Banka
 - banaka sa rejtingom boljim od BBB+/A+, utvrđenim od eksterne agencije Standard&Poor's, odnosno ekvivalentim rejtingom drugih međunarodno priznatih rejting agencija;
 - pravnih lica čije poslovanje kontroliše Centralna banka Crne Gore.

U svom poslovanju Banka nastoji da posluje sa klijentima dobre kreditne sposobnosti, kako bi smanjila što je više moguću izloženost kreditnom riziku koji predstavlja rizik da dužnici neće biti u mogućnosti da dugovanja prema Banci izmire u potpunosti i na vrijeme. Prilikom donošenja odluke o kreditiranju vodi se računa o promjenama u privredi, odnosno stanju pojedinih privrednih grana koje čine dio kreditnog portfolija Banke, a koji mogu dovesti do gubitaka koji se razlikuju od gubitaka po osnovu kojih je izvršeno rezervisanje na dan bilansa stanja. U cilju što efikasnijeg upravljanja kreditnim rizikom, banka izrađuje stresne scenarije kreditnog rizika, pri čemu se posmatra uticaj slabljenja kvaliteta kreditnog portfelja na likvidnost, profitabilnost i adekvatnost kapitala banke.

32. Upravljanje rizicima (nastavak)**32.5 Kreditni rizik (nastavak)**

Banka je u dosadašnjoj praksi pri donošenju odluka o odobravanju plasmana vodila računa o poštovanju maksimalno dozvoljene izloženosti ka jednom licu ili grupi povezanih lica. Svi do sada odobreni plasmani su u skladu sa definisanim internim limitima, kao i limitima koji su definisani aktuelnom zakonskom regulativom.

Pored kredita, Banka je klijentima odobravala garancije i akreditive, koji predstavljaju vanbilansne izloženosti.

Ocjena kreditne sposobnosti je bila osnova za odobravanje svakog plasmana, definisanog maksimalnog iznosa zaduženja (limita). Banka je procjenjivala kreditnu sposobnost klijenta služeći se prvenstveno alatima kao što su kvantitativna (finansijska) i kvalitativna analiza i procjenom kvaliteta kolateralata, ne zanemarujući načela vrednovanja preuzetih rizika kroz klasifikaciju plasmana i potencijalnih obaveza Banke. Prije odobravanja kredita i drugih plasmana Banka procjenjuje dužnikovu kreditnu sposobnost uzimajući u obzir kriterijume koje je utvrdila internim aktom, kao i pravnu valjanost i procijenjenu vrijednost kolateralata.

Ublažavanje kreditnog rizika podrazumijeva održavanje rizika na prihvatljivom nivou Banke, odnosno održavanje prihvatljivog kreditnog portfolija. Ublažavanje kreditnog rizika se sprovodi kroz ugovaranje adekvatnih sredstava obezbjeđenja potraživanja. Vrijednost kolateralata izračunava se kao njegova neto vrijednost, pod kojom se podrazumijeva tržišna vrijednost umanjena za sve troškove koji se odnose na realizaciju kolateralata. Tipovi instrumenata obezbjeđenja su:

- depoziti;
- pravo zaloge na industrijskim mašinama, hartijama od vrijednosti, zalihamama i vozilima;
- hipoteke na nepokretnostima;
- mjenice (korporativne i lične);
- ovlašćenja za naplatu sa računa;
- administrativne zabrane;
- žiranti (za kredite odobrene fizičkim licima);
- polise osiguranja;
- bankarske garancije.

Nakon izvršene procjene finansijskog stanja i kreditne sposobnosti dužnika, kao i nakon sagledavanja vrijednosti i pravne sigurnosti kreditne zaštite i drugih relevantnih faktora, Sektor upravljanja kreditima utvrđuje klasifikaciju dužnika kao mjeru očekivanog kreditnog rizika, verificuje interni rejting, te daje svoj stav o opravdanosti preuzimanja identifikovanog rizika.

Analiza kreditnog rizika je data u sljedećim pregledima.

32. Upravljanje rizicima (nastavak)**32.5 Kreditni rizik (nastavak)**

Maksimalna izloženost kreditnom riziku ne uzimajući u obzir sredstva obezbeđenja:

| 2016 |
|---|
| Maksimalna izloženost kreditnom riziku |

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Krediti fizičkim licima | 333 |
| - stambeni | 170 |
| - potrošački krediti | 163 |
| Krediti pravnim licima | 32.168 |
| -krediti pravnim licima | 32.168 |
| Ukupno krediti | 32.501 |
| HOV raspoložive za prodaju | 2.235 |
| HOV koje se drže do dospjeća | 0 |
| Ukupno | 34.736 |

| 2015 | |
|---|------------------|
| Maksimalna izloženost kreditnom riziku | |
| Krediti fizičkim licima | |
| - potrošački krediti | 50 |
| Krediti pravnim licima | 2.440 |
| -krediti pravnim licima | 2.440 |
| Ukupno krediti | 2.490 |
| HOV raspoložive za prodaju | 2.064 |
| HOV koje se drže do dospjeća | 1.642 |
| Ukupno | 6.196 |

ZIRAAT BANK MONTENEGRO**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2016. godine**

(svi iznosi su izraženi u EUR 'ooo osim ako nije drugačije naznačeno)

32. Upravljanje rizicima (nastavak)**32.5 Kreditni rizik (nastavak)**

| Sektorska analiza kredita | Bruto krediti | Ispravke vrijednosti | Neto krediti | 2016 | |
|---------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|--|
| | | | | % | |
| Prerađivačka industrija | 3.435 | - | 3.435 | 10,58% | |
| Građevinarstvo | 1.642 | (7) | 1.635 | 5,03% | |
| Trgovina na veliko i trgovina na malo | 1.111 | (6) | 1.105 | 3,40% | |
| Državna uprava | 13.030 | (6) | 13.024 | 40,10% | |
| Fizička lica rezidenti | 274 | - | 273 | 0,84% | |
| Nerezidenti – pravna i fizička lica | 13.009 | - | 13.009 | 40,05% | |
| Ukupno | 32.501 | (19) | 32.481 | 100% | |

| Sektorska analiza kredita | Bruto krediti | Ispravke vrijednosti | Neto krediti | 2015 | |
|--|---------------|----------------------|--------------|-------------|--|
| | | | | % | |
| Preradivačka industrija | 2.369 | (1) | 2.368 | 95,2% | |
| Usluge pružanja smještaja i ishrane | 1 | - | 1 | 0,0% | |
| Stručne, naučne i tehničke djelatnosti | 70 | - | 70 | 2,8% | |
| Fizička lica rezidenti | 7 | - | 7 | 0,3% | |
| Fizička lica nerezidenti | 43 | (1) | 42 | 1,7% | |
| Ukupno | 2.490 | (2) | 2.488 | 100% | |

ZIRAAT BANK MONTENEGRO**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembar 2016. godine**

(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

32. Upravljanje rizicima (nastavak)**32.5 Kreditni rizik (nastavak)**

| Kreditni interni bonitetni sistem | Stanje kredita | Iznos ispravke vrijednosti | 2016 | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------|
| | | | % kredita | % rezerve | Stanje kredita |
| Bonitetna grupa A | 31.651 | (20) | 97,38% | 100% | 31.631 |
| Bonitetna grupa B 1 | 600 | - | 1,85% | 0% | 600 |
| Bonitetna grupa B 2 | 250 | - | 0,77% | 0% | 250 |
| Ukupno | 32.501 | (20) | 100% | 100% | 32.481 |

| Kreditni interni bonitetni sistem | Stanje kredita | Iznos ispravke vrijednosti | 2015 | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------|
| | | | % kredita | % rezerve | Stanje kredita |
| Bonitetna grupa A | 1.989 | - | 80% | 0% | 1.989 |
| Bonitetna grupa B | 501 | (2) | 20% | 100% | 499 |
| Ukupno | 2.490 | (2) | 100% | 100% | 2.488 |

| 2016 | |
|--|---------------|
| Krediti | |
| Krediti koji nisu u kašnjenju i za koje nisu obračunate ispravke vrednosti | 27.966 |
| Krediti koji su u kašnjenju i za koje nisu obračunate ispravke vrednosti | - |
| Krediti za koje su obračunate ispravke vrednosti | 4.535 |
| Bruto krediti | 32.501 |
| Manje: Ispravka vrednosti | (20) |
| Neto krediti | 32.481 |

| 2015 | |
|--|--------------|
| Krediti | |
| Krediti koji nisu u kašnjenju i za koje nisu obračunate ispravke vrednosti | 1.989 |
| Krediti koji su u kašnjenju i za koje nisu obračunate ispravke vrednosti | - |
| Krediti za koje su obračunate ispravke vrednosti | 501 |
| Bruto krediti | 2.490 |
| Manje: Ispravka vrednosti | (2) |
| Neto krediti | 2.488 |

32. Upravljanje rizicima (nastavak)**32.5 Kreditni rizik (nastavak)****Krediti koji nisu u kašnjenju i za koje nisu obračunate ispravke vrednosti:**

| | 2016 |
|--------------------------------|-----------------------|
| | Stanje kredita |
| Krediti fizičkim licima | 40 |
| - potrošački | - |
| stambeni | 40 |
| Krediti pravnim licima | 27.926 |
| - krediti pravnim licima | 27.926 |
| Ukupno | 27.966 |

Krediti koji nisu u kašnjenju i za koje nisu obračunate ispravke vrednosti:

| | 2015 |
|--------------------------------|-----------------------|
| | Stanje kredita |
| Krediti fizičkim licima | |
| - potrošački | 50 |
| Krediti pravnim licima | |
| - krediti pravnim licima | 1.939 |
| Ukupno | 1.989 |

Finansijski efekat kolaterala

Finansijski efekat kolaterala je obelodanjen kroz uticaj na nivo rezervisanja na kraju finansijske godine. Bez kolaterala iznos rezervisanja bi bio viši za:

| | 2016 | 2015 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Krediti pravnim licima | | |
| - krediti velikim preduzećima | 157 | 360 |
| - krediti fizičkim licima | - | - |
| Ukupno | 157 | 360 |

Stečena aktiva po osnovu naplate

Na dan 31.12.2016. godine Banka nema stečenu aktivu po osnovu naplate kreditnih potraživanja.

33. Upravljanje kapitalom

Banka kontinuirano upravlja kapitalom, koji predstavlja širi koncept od pozicije kapitala u bilansu stanja, sa ciljem da:

- obezbedi usaglašenost sa zahtjevima vezanim za kapital, koji su definisani od strane, Centralne banke Crne Gore,
- obezbedi adekvatan nivo kapitala za nastavak poslovanja po principu "nastavka poslovanja",
- održi kapital na nivou koji će omogućiti budući razvoj poslovanja.

Adekvatnost kapitala, kao i korišćenje kapitala Banke, prati se mjesečno od strane rukovodstva Banke. Centralna banka Crne Gore je definisala sljedeće limite za kapital:

- Minimalni novčani iznos kapitala od EUR 5 miliona i
- koeficijent adekvatnosti kapitala od 10%.

Ukupan kapital, odnosno sopstvena sredstva banke sastoje se od osnovnog kapitala, dopunskog kapitala i odbitnih stavki:

Osnovni kapital čini: uplaćeni akcionarski kapital po nominalnoj vrijednosti, isključujući kumulativne povlašcene akcije; naplaćene emisione premije; rezerve koje su formirane na teret dobiti nakon njenog oporezivanja (zakonske, statutarne i druge rezerve); neraspoređena dobit iz prethodnih godina; dobit u tekućoj godini za koju je skupština akcionara donijela odluku da bude uključena u osnovni kapital; kapitalna dobit ostvarena kupovinom i prodajom sopstvenih akcija.

Odbitne stavke od osnovnog kapitala su: gubitak iz prethodnih godina; gubitak iz tekuće godine; kapitalni gubitak ostvaren na osnovu sticanja i prodaje sopstvenih akcija; nematerijalna imovina u obliku goodwilla, licenci, patenata, zaštitnih znakova i koncesija; nominalni iznos stečenih sopstvenih akcija, isključujući kumulativne povlašcene akcije; manje obračunate rezervacije za potencijalne gubitke, utvrđene u postupku kontrole.

Dopunski kapital čini: nominalni iznos povlašćenih kumulativnih akcija; iznos opštih rezervi, a najviše do 1,25% ukupne rizikom ponderisane aktive; subordinisani dug hibridni instrumenti, za koji su ispunjeni uslovi iz Odluke o adekvatnosti kapitala banaka za uključivanje u dopunski kapital I. Odbitne stavke od dopunskog kapitala I su: stečene sopstvene povlašćene kumulativne akcije i potraživanja i potencijalne obaveze obezbjedeni hibridnim instrumentima ili subordinisanim dugom banke do iznosa u kojem su ti instrumenti uključeni u dopunski kapital I.

Potrebe po kapitalu se utvrđuju posebno za različite vrste rizika – kreditni, operativni, tržišni i drugi rizici u skladu sa važećim propisima na tom području. Najveći dio potreba po kapital odnosi se na kapital potreban za pokriće kreditnog rizika. U tom smislu kreditnim rizikom ponderisana aktiva izračunava se primenom pondera koji se kreće u rasponu od 0% do 100% zavisno od vrste izloženosti i visine kreditnog rizika koji svaka pojedinačna izloženosti nosi.

Potreban kapital za rizik zemlje izračunava se primjenom pondera koji se kreće u rasponu od 0% do 150%. Na dan 31.12.2016. godine Banka je izdvojila značajan iznos kapitale za pokriće izloženosti riziku zemlje, obzirom na to da je određenim pravnim i fizičkim licima iz Republike Turske odobrila kredite, kao i to da u svom portfoliju ima hartije od vrijednosti izdate od strane Ministarstva finansija ove zemlje.

33. Upravljanje kapitalom (nastavak)

Potrebni kapital za pokriće izloženosti operativnom riziku izračunava se primjenom jednostavnog metoda, u skladu sa Odlukom o adekvatnosti kapitala banaka. Osnovicu za izračunavanje potrebnog kapitala za operativni rizik predstavlja prosjek neto kamatonosnih i neto nekamatonosnih prihoda za tri prethodne uzastopne poslovne godine. Potrebni kapital za operativni rizik izračunava se tako što se osnovica za izračunavanje potrebnog kapitala za operativni rizik pomnoži sa koeficijentom 0,15 i dobijeni iznos uveća za 25%.

U skladu sa propisima Centralne banke Crne Gore, Banka je obavezna da održava minimalan stepen adekvatnosti kapitala, izražen koeficijentom solventnosti od minimum 10%. Na dan 31.12.2016. godine, koeficijent solventnosti Banke je iznosio 30,43% i visoko je iznad limita od 10% koji je utvrđen Zakonom o bankama.

U sljedećoj tabeli je prikazana struktura sopstvenih sredstava Banke na dan 31.12.2016, kao i koeficijent adekvatnosti kapitala.

| Osnovni kapital | 2016 | 2015 |
|---|---------------|----------------|
| Uplaćeni akcionarski kapital po nominalnoj vrijednosti isključujući kumulativne povlašćene akcije | 10.000 | 10.000 |
| Rezerve koje su formirane na teret dobiti nakon njenog oporezivanja (zakonske, statutarne i druge) | 133 | 45 |
| Iznos osnovnog kapitala | 10.133 | 10.045 |
| Odbitne stavke pri izračunu osnovnog kapitala | | |
| Gubitak iz tekuće godine | 1.177 | (1.045) |
| Nematerijalna imovina | 702 | (669) |
| Pozitivna razlika izmedju iznosa obračunatih rezervacija za potencijalne gubitke i zbiru iznosa ispravke vrijednosti za stavke bilansne aktive i rezervisanja za vanbilansne stavke | 32 | (9) |
| Iznos odbitnih stavki pri izračunu osnovnog kapitala | 2.956 | (1.723) |
| Sopstvena sredstva banke | 7.177 | 8.322 |
| Kreditnim rizikom ponedrisana aktiva | | |
| Ponderisana bilansna aktiva | 19.613 | 5.261 |
| Ponderisana vanbilansna aktiva | 1.170 | - |
| Ukupno kreditnim rizikom ponederisana aktiva | 20.783 | 5.261 |
| Potreban kapital za tržišne rizike | - | - |
| Potreban kapital za operativni rizik | 67 | 3 |
| Potreban kapital za rizik Zemlje | 2.129 | 1.116 |
| Potreban kapital za druge rizike | - | - |
| Koeficijent solventnosti banke | 30,43% | 129,90% |

ZIRAAT BANK MONTENEGRO**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2015. godine**

(svi iznosi su izraženi u 000 EUR osim ako nije drugačije naznačeno)

34. Sudski sporovi


Na dan 31. decembra 2016. godine protiv Banke se ne vode sudski sporovi.

35. Događaji nakon datuma bilansa

Nije bilo usklađujućih događaja nakon datuma bilansa stanja koji mogu uticati na finansijski položaj i rezultat Banke na dan 31. decembra 2016. godine.

U Podgorici,

10. april 2017. godine


Jelena BožovićRukovodilac sektora računovodstva
izvještavanja i budžetiranja